



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLIENO:	3. 11	20. 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	27-4/15-1		
VEZA:			
EPA:	710 XV		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-2955/14
Podgorica, 26. decembar 2014. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. decembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **PETAR IVANOVIĆ**, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **VELIZAR VOJINOVIĆ**, pomoćnik ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA*

Član 1

U Zakonu o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, broj 32/11) u članu 2 stav 1 alineja 1 riječ „zaslanjene“ zamjenjuje se riječju „mješovite“.

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„Upravljanje vodama i vodnim dobrom vrši se na način kojim se:

- sprječava pogoršavanje, štiti i poboljšava status vodenih ekosistema, kao i kopnenih i močvarnih ekosistema koji su direktno zavisni od vodenih sistema;
- obezbjeđuje dobar status voda;
- podstiče privredni i društveni razvoj;
- štiti i unaprjeđuje vodeni ekosistem u cjelini kroz specifične mjere progresivnog smanjenja ispuštanja, emisija i gubitaka prioriternih supstanci i prekida ili postepenog faznog ukidanja ispuštanja, emisija i gubitaka prioriterno opasnih supstanci;
- promovira održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa;
- obezbjeđuje progresivno smanjenje zagađivanja podzemnih voda i sprječava njeno dalje zagađivanje;
- doprinosi ublažavanju efekata poplava i suša.

Upravljanjem vodama i vodnim dobrom u skladu sa stavom 1 ovog člana, doprinosi se:

- obezbjeđenju odgovarajuće kvalitetne površinske i podzemne vode za potrebe održivog, izbalansiranog i pravičnog korišćenja vode;
- značajnom smanjenju zagađivanja podzemnih voda, zaštiti kopnenih i voda priobalnog mora, realizaciji ciljeva utvrđenih odgovarajućim međunarodnim sporazumima, uključujući one sporazume kojima je cilj prevencija i eliminacija zagađenja morske sredine;
- obezbjeđenju uslova za učešće javnosti u postupku donošenja odluka koje se odnose na vode;
- izbjegavanju i rješavanju sukoba interesa u zaštiti i korišćenju voda.“

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:

„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **aglomeracija** je oblast gdje su stanovništvo i/ili privredne djelatnosti koncentrisane tako da se komunalna otpadna voda može sakupljati i sprovesti do postrojenja za prečišćavanje ili do krajnje tačke ispuštanja;
- 2) **akvifer (vodonosni sloj)** je potpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških struktura dovoljne poroznosti i propusnosti koji omogućavaju prirodan protok podzemnih voda ili zahvatanje značajnih količina podzemnih voda;

- 3) **ciljevi životne sredine** obuhvataju sprječavanje pogoršanja, zaštitu, unaprjeđivanje i obnavljanje svih vodnih tijela površinskih voda i zaštitu, unaprjeđenje i obnavljanje svih tijela podzemnih voda, radi ostvarivanja dobrog statusa površinskih i podzemnih voda i zaštićenih oblasti;
- 4) **direktno ispuštanje u podzemnu vodu** je ispuštanje zagađivača u podzemnu vodu bez filtracije kroz površinske i podzemne slojeve zemljišta;
- 5) **dobar ekološki potencijal** je status jako modificiranog ili vještačkog vodnog tijela, klasifikovanog u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 6) **dobar ekološki status** je status vodnog tijela površinske vode, klasifikovan u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 7) **dobar hemijski status podzemne vode** je hemijski status vodnog tijela podzemne vode koji ispunjava uslove u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 8) **dobar hemijski status površinske vode** je hemijski status u skladu sa ciljevima životne sredine za površinske vode iz člana 73 stav 1 tačka 1 ovog zakona odnosno hemijski status vodnog tijela površinske vode u kojem koncentracija zagađujućih supstanci ne prekoračuje standarde kvaliteta životne sredine utvrđene propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 9) **dobar kvantitativni status vodnog tijela** je status koji je utvrđen propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 10) **dobar status podzemnih voda** je status (stanje) koji je podzemna voda dostigla kada je njen kvantitativni i hemijski status najmanje "dobar";
- 11) **dobar status površinske vode** je status (stanje) vodnog tijela površinske vode kada su njegovi ekološki i hemijski status najmanje "dobri";
- 12) **ekološki prihvatljiv protok** je protok, nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji obezbjeđuje očuvanje prirodne ravnoteže i vodenih ekosistema;
- 13) **ekološki status** je kvalitet strukture i funkcionisanja vodenog ekosistema neposredno zavisnog od površinske vode u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 14) **ekosistemi** su akvatični, poluakvatični i kopneni ekosistemi, koji su neposredno ili posredno zavisni od voda;
- 15) **1 E.S.** (jedan ekvivalentni stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje koje ima petodnevnu biohemijsku potrošnju kiseonika (BPK5) od 60 grama kiseonika na dan;
- 16) **estuarija** je prelazna oblast na ušću rijeke između slatke vode i priobalne morske vode;
- 17) **eutrofikacija** je obogaćivanje vode nutrijentima, naročito jedinjenjima azota i/ili fosfora, koje izaziva ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i stvara nepoželjne promjene ravnoteže organizama prisutnih u vodi i kvaliteta te vode;
- 18) **granična vrijednost emisije** je masa izražena određenim specifičnim parametrima, koncentracija i/ili nivoa emisija, koji se ne smije prekoračiti u jednom ili više perioda, a može se odrediti za određene grupe ili kategorije supstanci i obično se određuje na mjestu gdje se efluenti ispuštaju iz instalacije, ne uzimajući u obzir razblaženje pri njihovom utvrđivanju, a u slučajevima indirektnog ispuštanja u vodu, može se pri utvrđivanju graničnih vrijednosti emisija uzeti u obzir efekat postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, uz obezbjeđenje da se garantuje ekvivalentni nivo zaštite životne sredine u cjelini i da to neće voditi ka povećanju nivoa zagađenja životne sredine;
- 19) **inundaciono područje** je pojas zemljišta između korita za malu vodu i granične (poplavne) linije korita za stogodišnju vodu, na području na kojem nijesu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda (neuređeno inundaciono područje), odnosno prostor između korita za malu vodu i spoljne nožice objekta izgrađenog za zaštitu od poplava, uključujući i pojas zemljišta potrebnog za njegovo redovno održavanje (uređeno inundaciono područje);

- 20) **istraživanje podzemnih voda** je utvrđivanje geoloških, hidrogeoloških, hidrodinamičkih, hidroloških, fizičko-hemijskih, bioloških i bakterioloških svojstava akvifera i posebnih voda;
- 21) **izvor** je prostor (izvor, dio rijeke ili jezera, akumulacija ili njen dio i akvifer ili njegov dio) na kome se zahvata ili predviđa zahvatanje vode za korišćenje;
- 22) **jako modifikovano vodno tijelo** je tijelo površinskih voda koje je usljed fizičkih promjena nastalih djelovanjem čovjeka, značajno promijenilo svoje karakteristike, u skladu sa propisom iz člana 24 ovog zakona;
- 23) **javna kanalizacija** je sistem za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike-recipiente;
- 24) **javni vodovod** je sistem koji predstavlja skup uzajamno povezanih tehničko-sanitarnih objekata i opreme, izgrađen radi obezbjeđenja sanitarno-higijenski ispravne vode za stanovnike i privredu urbanih naselja;
- 25) **jezero** je cjelina kopnene stajaće vode;
- 26) **kombinovani pristup** je kontrola ispuštanja i emisije supstanci u površinske vode u skladu sa članom 80a ovog zakona;
- 27) **kontrola emisije** je kontrola koja zahtijeva specifično ograničenje emisije (graničnu vrijednost emisije ili drukčije utvrđeno ograničenje ili uslova prirode i drugih karakteristika emisije ili uslova rada koji utiču na emisiju);
- 28) **kopnene vode** su stajaće i tekuće vode na površini zemlje i sve podzemne vode na kopnoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;
- 29) **korito za malu vodu** (korito) je udubljenje kroz koje teku male i srednje vode vodotoka, odnosno koje je stalno pokriveno vodama prirodnih jezera i drugih površinskih voda;
- 30) **korito za veliku vodu** je prostor koji plavi, odnosno preko kojeg teče velika voda povratnog perioda jednom u 100 godina, odnosno prostor između objekata izgrađenih za zaštitu od poplava, kao i prostor pokriven vodama jezera, odnosno akumulacija pri visokim vodostajima vjerovatnoće pojave jednom u 100 godina;
- 31) **kvantitativni status** je stepen uticaja na vodno tijelo podzemnih voda zbog direktne ili indirektno eksploatacije;
- 32) **lokalni vodovod** je vodovod u naselju ili izvan naselja koji služi za snabdijevanje vodom jednog ili grupe stambenih ili privrednih objekata;
- 33) **mape opasnosti od poplava** su mape koje prikazuju obim poplave, dubinu, odnosno vodostaj i brzinu toka, odnosno protok vode;
- 34) **mape rizika od poplava** su mape izrađene na osnovu mapa opasnosti od poplava, koje prikazuju moguće štetne posljedice poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasljeđe, privredne aktivnosti i druge informacije od značaja za upravljanje rizikom od poplava;
- 35) **materijal u vodotocima** je šljunak, pijesak, mulj, blje i drugi slični prirodni ili vještački materijali;
- 36) **mineralna voda** je podzemna voda prirodno obogaćena mineralnim supstancama u količini većoj od 1 gr/l;
- 37) **mješovite vode** su tijela površinske vode u blizini ušća rijeka, koje su po karakteru djelimično zasoljene usljed njihove blizine priobalnim morskim vodama i koje su pod uticajem slatkovodnih dotoka;
- 38) **močvarna ili barska zemljišta** su područja na kojima je nivo vode povremeno ili stalno iznad površine terena, odnosno na kojima podzemna voda ima stalan ili povremen dodir sa površinskom vodom ili na kojima površinska voda usljed geološkog sastava tla ne može ponirati;
- 39) **morska obala** je pojas kopna uz more širine najmanje 6 metara računajući od linije do koje dopiru najveći talasi, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno;
- 40) **mulj** je kanalizacioni mulj obrađen ili neobrađen iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;
- 41) **nadležni organ** je organ iz člana 151 ovog zakona;

- 42) **obala** je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda širine do 20 metara za vode od značaja za Crnu Goru, odnosno do 10 metara za vode od lokalnog značaja, zavisno od veličine vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda i konfiguracije terena;
- 43) **odgovarajuće prečišćavanje** je prečišćavanje otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ili sistemom dispozicije, kojim se postiže da poslije ispuštanja, prijemna voda zadovoljava kriterijume kvaliteta utvrđene ovim zakonom;
- 44) **opasne supstance** su supstance ili grupe supstanci koje su otrovne, postojeane i podložne bioakumuliranju i druge supstance ili grupe supstanci koje ekvivalentno podižu nivo opasnosti utvrđen propisima;
- 45) **prioritetne supstance i prioritetno opasne supstance** su supstance određene propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 46) **otpadna voda** je voda koja je promijenila svoje fizičke, hemijske ili biološke osobine kao rezultat ljudske aktivnosti;
- 47) **pitka voda odnosno voda za piće** je voda koja po svojim karakteristikama zadovoljava propisane kriterijume iz oblasti zaštite zdravlja;
- 48) **podzemne vode** su sve vode koje su ispod površine tla u zasićenoj zoni i u direktnoj su vezi sa tlom ili podpovršinskim slojem;
- 49) **poplava** je privremena pokrivenost vodom zemljišta, koje obično nije prekriveno vodom, uključujući poplave koje uzrokuju rijeke, bujice, povremeni vodotoci, jezera, morske vode u priobalnim područjima i podzemne vode, osim poplave iz kanalizacionih sistema;
- 50) **poplavni rizik** je kombinacija vjerovatnoće poplavnog događaja i potencijalnih štetnih posljedica poplavnog događaja na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredne aktivnosti;
- 51) **površinske vode** su kopnene vode, izuzev podzemnih voda, mješovite i priobalne morske vode, a u odnosu na hemijski status obuhvaćene su još i teritorijalne vode;
- 52) **prijemnik (recipijent)** je prirodni i vještački vodotok, jezero, akumulacija, more i zemljište u koje se ispuštaju otpadne i atmosferske vode;
- 53) **priobalne morske vode** su površinske morske vode na strani prema kopnu ograničene linijom čija je svaka tačka udaljena jednu nautičku milju od granične linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda sa proširenjem, ukoliko je to potrebno do spoljne granice mješovitih voda;
- 54) **promjena režima voda** je svaka promjena u režimu voda, nastala kao rezultat prirodnih ili ljudskih aktivnosti;
- 55) **ranjivo područje** je područje zemljišta sa kojeg oticanje i procjeđivanje voda može dovesti do povećanja zagađenja voda, koje su već zagađene ili im prijete zagađivanje nitratima ili voda koje su eutrofne ili podložne eutrofikaciji;
- 56) **raspoloživi resurs podzemnih voda** je višegodišnji prosjek ukupnog prihranjivanja vodnog tijela podzemne vode, umanjen za višegodišnji prosjek tečenja, potreban za postizanje ciljeva ekološkog kvaliteta povezanih površinskih voda u skladu sa članom 73 stav 2 i članom 75 stav 2 ovog zakona kako bi se izbjeglo svako znatnije pogoršanje ekološkog stanja tih voda i nanošenje znatne štete povezanim kopnenim ekosistemima;
- 57) **regionalni vodovod** je vodovod koji snabdijeva vodom dva ili više naselja na području više opština;
- 58) **rijeka** je kopneno vodno tijelo, koje najvećim dijelom teče po površini zemlje i koje može dijelom svog toka teći ispod površine zemlje;
- 59) **rječni nanosi (naplavine)** su trajni ili privremeni nanosi rijeka i bujica (šljunak, pijesak), koji se nalaze na vodnom zemljištu;

- 60) **rječni podsliv** je površina zemlje sa koje sve površinske vode kroz niz vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, teku u određenu tačku vodotoka (obično jezero ili ušće u drugu rijeku);
- 61) **rječni sliv** je površina zemlje sa koje se sve površinske vode kroz jedan ili više vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, ulivaju direktno u more kroz jedinstveno ušće, rukavac ili deltu;
- 62) **seoski vodovod** je sistem za snabdijevanje vodom za piće seoskog naselja ili njegovog dijela;
- 63) **slatka voda** je voda koja se prirodno javlja sa niskim koncentracijama soli koja je pogodna za zahvatanje i tretman radi proizvodnje vode za piće;
- 64) **standard kvaliteta voda** su koncentracije određene zagađujuće supstance ili grupe zagađujućih supstanci u vodi, sedimentu ili bioti koje ne smiju biti prekoračene u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine;
- 65) **status podzemnih voda** je status (stanje) tijela podzemnih voda, određeno njegovim kvantitativnim ili hemijskim statusom i to onim kojim se iskazuje slabiji status;
- 66) **status površinskih voda** je status (stanje) površinskog vodnog tijela, određeno njegovim ekološkim ili hemijskim statusom i to onim kojim se iskazuje slabiji status;
- 67) **termalna voda** je podzemna voda prirodno povišene temperature, čija je temperatura jednaka ili veća od 20 °C;
- 68) **termo - mineralna voda** je termalna voda sa osobinama mineralnih voda;
- 69) **trajna zabrana kupanja** je zabrana kupanja na određenoj lokaciji ili preporuka da se izbjegava kupanje, koja traje najmanje jednu sezonu kupanja;
- 70) **veliki broj kupaca** je broj kupaca koji se određuje na osnovu broja kupaca iz prethodnih godina ili na osnovu raspoložive infrastrukture i opreme;
- 71) **vještačko vodno tijelo** je vodno tijelo površinskih voda nastalo kao rezultat ljudske aktivnosti;
- 72) **voda namijenjena za ljudsku potrošnju** je voda:
- u izvornom stanju ili nakon tretmana koja je namijenjena za piće, kuvanje, pripremu hrane ili druge potrebe domaćinstva, bez obzira na njeno porijeklo i bez obzira da li je dostava iz distributivne mreže, iz cistijerni ili iz boca, odnosno posuda za vodu;
 - koja se upotrebljava u bilo kojoj proizvodnji hrane radi izrade, čuvanja ili marketinga proizvoda ili supstanci namjenjenih ljudskoj potrošnji, pod uslovom da se nadležni nacionalni organi saglase da kvalitet vode ne može da utiče na zdravstvenu ispravnost namirnice u završnoj formi;
- 73) **vodne usluge** su usluge javnog vodosnabdijevanja i javne kanalizacije;
- 74) **vodni bilans** je kvalitativni i kvantitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom prostoru;
- 75) **vodni informacioni sistem** je sistem kojim se obezbjeđuje sakupljanje, obrada i distribucija svih potrebnih informacija u oblasti voda i informisanja javnosti;
- 76) **vodni minimum** je minimalni protok vode, nizvodno od akumulacije (brane) ili vodozahvata, koji se mora obezbijediti za zadovoljavanje racionalnih potreba nizvodnih korisnika;
- 77) **vodni resursi** su sve površinske i podzemne vode, po količini i kvalitetu;
- 78) **vodni režim** je kvalitativno i kvantitativno stanje podzemnih i površinskih voda na određenom prostoru u određenom vremenu;
- 79) **vodni sistem** je sistem koji čine funkcionalno povezani prirodni ili vještački vodotoci sa pripadajućim vodnim građevinama (objektima) na određenom prostoru;
- 80) **vodno područje** je područje kopna i mora, koje čini jedan ili više susjednih rječnih slivova, odnosno podslivova, na teritoriji Crne Gore, sa pripadajućim podzemnim i obalnim morskim vodama, u skladu sa članom 21 ovog zakona, koje je određeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;

- 81) **vodno pravo** je pravo na posebnu upotrebu, odnosno korišćenje vode i vodnog dobra ili rječnih nanosa u skladu sa ovim zakonom;
- 82) **vodno tijelo podzemnih voda** je određena zapremina podzemne vode unutar jednog ili više akvifera;
- 83) **vodno tijelo površinskih voda** je poseban i značajan, element površinske vode kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili kanala, mješovita voda ili pojas priobalne morske vode;
- 84) **vodno zemljište** je zemljište koje čine korito i obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacije i drugih površinskih voda;
- 85) **vodotok** je korito tekuće vode zajedno sa obalama, odnosno udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje sa vodom koja njime stalno ili povremeno teče;
- 86) **zagađivač** je pravno ili fizičko lice, koje direktnim ili indirektnim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja prouzrokuje zagađenje voda i životne sredine;
- 87) **zagađivanje** je direktno ili indirektno uvođenje, kao rezultat aktivnosti čovjeka, supstanci ili toplote u vazduh, vodu ili zemljište, a koje može biti štetno po ljudsko zdravlje ili kvalitet akvatičkih ekosistema ili suvozemnih ekosistema direktno zavisnih od vodenih ekosistema ili koje umanjuje ili ometa uobičajena i druga legitimna korišćenja životne sredine;
- 88) **zagađujuća supstanca** je svaka supstanca koja može da izazove zagađenje vode i koja je utvrđena propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona;
- 89) **zaštićena područja** su područja koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone njihove zaštite, namijenjena zaštititi ekonomski značajnih akvatičnih vrsta, namijenjena rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje, podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrata i područja namijenjena zaštititi staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju;
- 90) **zemljište ugroženo od erozije** je zemljište na kome usljed dejstva vode i vjetra nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno tim uticajima.“

Član 4

U članu 9 stav 2 alineja 2 riječi: „osnovno korito“ zamjenjuju se riječima: „korito za veliku vodu“.

Član 5

U nazivu člana 11 i st. 1 i 2 riječ „dobra“ zamjenjuje se riječju „zemljišta“.

Član 6

U članu 15 stav 3 riječi: „vodne dozvole ili saglasnosti nadležnog organa“ zamijenjuju se riječima: „i vodne dozvole“.

Član 7

Član 21 mijenja se i glasi:

„Vodna područja

Član 21

Radi obezbjeđenja cjelovitog upravljanja vodama, uz uvažavanje hidrografskih karakteristika, jedinstvenosti i povezanosti vodnog režima, na teritoriji Crne Gore određuju se vodna područja kao osnovne jedinice za upravljanje vodama i to:

1) vodno područje Dunavskog sliva je dio međunarodnog vodnog područja Dunava na teritoriji Crne Gore, koje obuhvata slivove: Ibra, Lima, Čehotine, Tare i Pive, sa pripadajućim podzemnim vodama;

2) vodno područje Jadranskog sliva je dio međunarodnog vodnog područja Jadranskog mora na teritoriji Crne Gore, koje obuhvata slivove: Zete, Morače, Skadarskog jezera, Bojane, Trebišnjice i vodotoke područja Crnogorskog primorja, koji se direktno ulivaju u Jadransko more, sa pripadajućim podzemnim i priobalnim morskim vodama."

Član 8

Poslije člana 21 dodaje se novi član koji glasi:

„Vrste vodnih područja

Član 21a

Vodna područja se dijele na:

- 1) područja podslivova i
- 2) područja malih slivova.

Vodna područja mogu se formirati kombinovanjem malih slivova sa većim ili povezivanjem sa obližnjim malim slivovima.

Podzemne vode koje ne prate potpuno određeni rječni sliv, priključuju se najbližem ili najpogodnijem vodnom području.

Priobalne morske vode određuju se i priključuju najbližem ili najpogodnijem vodnom području.

Granice područja podslivova i područja malih slivova utvrđuju se propisom **Ministarstva.**"

Član 9

Član 23 mijenja se i glasi:

„3. PLANSKI DOKUMENTI UPRAVLJANJA VODAMA

Strategija upravljanja vodama

Član 23

Strategija upravljanja vodama (u daljem tekstu: Strategija) je planski dokument kojim se utvrđuju dugoročni pravci upravljanja vodama.

Strategija naročito sadrži:

- 1) ocjenu postojećeg stanja u oblasti upravljanja vodama;
- 2) ciljeve i smjernice za upravljanje vodama;
- 3) mjere za ostvarivanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama; i
- 4) projekciju razvoja upravljanja vodama.

Strategiju donosi Vlada, na period od najmanje deset godina.

Strategija se preispituje po isteku šest godina od dana donošenja.

Strategija se može preispitivati i prije roka iz stava 4 ovog člana, ako **Ministarstvo** prilikom praćenja realizacije Strategije utvrdi da je došlo do bitnih izmjena okolnosti na osnovu kojih je sačinjena Strategija.

Ministarstvo prati realizaciju Strategije i sačinjava godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije koji dostavlja Vladi najkasnije do 15. aprila tekuće za prethodnu godinu.

Strategija, prostorni planovi, planovi razvoja i upravljanja prirodnim resursima i drugi strateški dokumenti moraju biti međusobno usklađeni.

Bliži sadržaj Strategije i izvještaja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo."

Član 10

U nazivu člana 24 riječi: „na vodnom području ili na njegovom dijelu” brišu se.

U stavu 1 riječi: „na vodnom području” brišu se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za rječne slivove iz člana 21 ovog zakona kao djelove vodnog područja rječnog sliva može se donijeti detaljniji plan upravljanja.”

U stavu 3 tačka 12 poslije riječi „mjera” dodaju se riječi: „kao i ekonomsku analizu troškova i dobiti (CBA)”.

U stavu 4 riječi: „stav 6” zamjenjuju se riječima: „stav 2”.

Član 11

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

„Plan upravljanja vodama na međunarodnom rječnom slivu

Član 24a

Vodama međunarodnog rječnog sliva upravlja se na osnovu plana upravljanja država na čijoj teritoriji se nalaze djelovi tog sliva.

Ukoliko plan iz stava 1 ovog člana nije sačinjen, međunarodnim rječnim slivom upravlja se na osnovu plana iz člana 24 ovog zakona koji se dostavlja državama na čijoj teritoriji se nalaze djelovi istog vodnog područja.

Plan iz stava 1 ovog člana i plan iz člana 24 ovog zakona nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana njihovog objavljivanja.”

Član 12

U članu 25 stav 2 riječi: „vodna područja i” brišu se.

Član 13

Član 27 briše se.

Član 14

U članu 28 stav 1 i drugim odredbama ovog zakona riječi: „vodna osnova” u različitom padežu zamjenjuju se riječju „Strategija” u odgovarajućem padežu.

Član 15

U članu 30 stav 2 riječi: „pisanim putem obavijesti Savjet za vode, a” brišu se, a poslije riječi „medija” dodaje se riječ „obavijesti”.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Nadležni organ uprave dužan je da nacrt plana upravljanja vodama objavi na internet stranici Ministarstva o čemu obavještava javnost putem štampanog medija, najkasnije godinu dana prije početka perioda za koji se plan donosi.”

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Nacrt plana izlaže se na uvid javnosti u prostorijama nadležnog organa uprave, a na zahtjev zainteresovanog lica se omogućava uvid u dokumentacione osnove i podloge korišćene za izradu nacrta plana.”

Član 16

U članu 31 stav 1 poslije riječi „objavljivanja” dodaju se riječi: „na internet stranici Ministarstva”.

Član 17

Član 32 mijenja se i glasi:

„Radi ostvarivanja ciljeva iz člana 73 ovog zakona, Vlada donosi program mjera za svako vodno područje, uzimajući u obzir rezultate analiza iz člana 83a ovog zakona.

Program iz stava 1 ovog člana donosi se na period od šest godina.

Program mjera za vodno područje kao dio međunarodnog vodnog područja usklađuje se sa programom mjera države na čijoj teritoriji se nalaze djelovi tog međunarodnog vodnog područja.

Program mjera sadrži osnovne mjere koje će se sprovoditi radi ostvarivanja ciljeva iz stava 1 ovog člana i dopunske mjere kada je neophodno u skladu sa planom upravljanja vodama.

Osnovne i dopunske mjere utvrđuju su propisom iz člana 24 stav 5 ovog zakona.

Ukoliko se na osnovu monitoringa statusa površinskih i podzemnih voda (u daljem tekstu: Monitoring) utvrdi da nije moguće ostvariti ciljeve iz člana 73 ovog zakona i da su rezultati za ostvarivanje ciljeva ispod očekivanih, Vlada će naložiti da se:

- ispitaju uzroci koji su onemogućili ostvarivanje ciljeva;
- preispitaju dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima;
- uspostave dopunske mjere neophodne za postizanje tih ciljeva i uključujući uspostavljanje strožih standarda kvaliteta voda u skladu sa članom 75 ovog zakona.

Ukoliko je nepostizanje ciljeva rezultat prirodnih uzroka ili više sile, koji se nijesu mogli predvidjeti (posebno ekstremnih poplava i dugotrajnih suša), Vlada može naložiti da se mjere iz stava 6 ovog člana ne sprovode zbog njihove neizvodljivosti.

Primjena mjera iz stava 1 ovog člana ne smije uticati na povećanje zagađenja morske vode.

Mjere iz stava 1 ovog člana neće se primjenjivati ako direktno ili indirektno mogu da povećavaju zagađivanje površinskih voda i životne sredine u cjelini.

Preliminarni izvještaj o sprovođenju programa mjera nadležni organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri godine od donošenja programa mjera, odnosno ažuriranja plana iz člana 24 ovog zakona.”

Član 18

U članu 37 riječi: „u skladu sa propisom koji donosi Ministarstvo” brišu se.

Član 19

Član 49 mijenja se i glasi:

„Voda koja se koristi za ljudsku upotrebu mora da ispunjava propisane uslove kvaliteta.

Na svakom vodnom području određuju se:

– vodna tijela koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan, ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone sanitarne zaštite;

– vodna tijela koja su planirana za zahvatanje vode za ljudsku upotrebu u budućnosti.

Monitoring vodnih tijela iz stava 2 ovog člana vrši se za vodna tijela koja obezbjeđuju prosječno više od 100 m³/dan vode u skladu sa članom 83 ovog zakona.

Vodna tijela iz stava 2 ovog člana moraju ispunjavati pored ciljeva iz člana 73 ovog zakona i uslove utvrđene propisom o bezbjednosti hrane.

Zaštita vodnih tijela iz stava 2 ovog člana vrši se u skladu sa čl. 56 i 57 ovog zakona.“

Član 20

Član 51 mijenja se i glasi:

„Preduzeća za vodovod i kanalizaciju dužna su da:

1) postave uređaje i obezbijede stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu;

2) preduzimaju mjere za obezbjeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće; i

3) preduzimaju mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja.

Privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji koriste vodu za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i flaširanje mineralne i prirodne vode, dužno je da postavi uređaje i obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta te vode i preduzima mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja, a fizičko lice koje koristi vodu za potrebe koje prevazilaze obim opšte upotrebe vode da postavi uređaj za stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode.

Preduzeće za vodovod i kanalizaciju, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice iz stava 2 ovog člana, dužno je da dostavlja periodično nadležnom organu uprave podatke o količini i kvalitetu zahvaćene vode, radi vođenja evidencije u informacionom sistemu.

Način i postupak mjerenja količine vode iz stava 1 tačka 1 i stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Način i obim ispitivanja kvaliteta vode iz st. 1 i 2 ovog člana i način periodičnog dostavljanja podataka o kvalitetu vode, uređuje se propisom organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva.“

Član 21

U članu 52 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje na vodozahvatima vrši se prema godišnjem programu koji donosi organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva i organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine.“

Član 22

Član 54 mijenja se i glasi:

„Obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka

Član 54

Prilikom zahvatanja površinskih voda, nizvodno od zahvata mora se obezbijediti ekološki prihvatljiv protok, koji se određuje na osnovu istraživanja, prema specifičnostima ekosistema i sezonskim varijacijama protoka vode, radi obezbjeđivanja dobrog statusa voda.

Troškove istraživanja za određivanje ekološki prihvatljivog protoka snosi korisnik voda.

Bliži način utvrđivanja ekološki prihvatljivog protoka voda uređuje se propisom Ministarstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove zaštite životne sredine."

Član 23

U članu 63 stav 1 poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6) obezbjeđuje ekološki prihvatljiv protok nizvodno od objekta za korišćenje vodnih snaga.”

Član 24

U članu 72 stav 3 riječ „materija” zamjenjuje se riječju „supstanci”.

Član 25

Član 73 mijenja se i glasi:

„Ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa programom mjera koji se utvrđuje planovima upravljanja rječnim slivom su:

a) za površinske vode

- primjena neophodnih mjera radi sprječavanja pogoršanja statusa svih površinskih voda, u skladu sa čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita, unaprijeđivanje i obnavljanje svih tijela površinskih voda, kao i vještačka i jako modifikovana vodna tijela u cilju ostvarenja dobrog statusa voda, u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 i čl. 73a, 73c, 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita i unaprijeđivanje svih vještačkih i jako modifikovanih vodnih tijela, u cilju ostvarivanja dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda, u skladu sa članom 75 stav 2 ovog zakona, osim u slučajevima utvrđenim čl. 73a, 73c, 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- primjena neophodnih mjera u skladu sa članom 24 stav 1 tačka 8 ovog zakona u cilju ubrzane redukcije zagađivanja prioritetnim supstancama i prekida ili postepenog ukidanja ispuštanja, emisije i gubitaka prioritetno opasnih supstanci;

b) za podzemne vode

- primjena potrebnih mjera za prevenciju ili ograničenje unosa zagađenja u podzemne vode, sprječavanje pogoršanja statusa svih vodnih tijela podzemnih voda u skladu sa članom 24 stav 1 tačka 8 i čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona;
- zaštita, unaprijeđivanje i obnavljanje svih tijela podzemnih voda, obezbjeđivanjem balansa zahvatanja i nadoknađivanja podzemnih voda, u skladu sa članom 75 stav 2 i čl. 73a, 83d, 83e i 83f ovog zakona osim u slučaju iz člana 73c ovog zakona;
- primjena neophodnih mjera radi smanjenja povećanja koncentracije bilo kog zagađenja, koje je rezultat uticaja aktivnosti čovjeka, radi postizanja progresivnog umanjenja zagađivanja podzemne vode.

Smanjenje povećanja koncentracije bilo kog zagađenja podzemnih voda postiže se sprovođenjem mjera u skladu sa čl. 73a, 73b i 73c ovog zakona, uzimajući u obzir standarde iz čl. 83d, 83e i 83f ovog zakona;

c) za zaštićena područja

- postizanje saglasnosti sa svim standardima i ciljevima, osim ako nije drugačije određeno drugim propisima kojim su uspostavljena određena zaštićena područja."

Član 26

Poslije člana 73 dodaju se tri nova člana koji glase:

„Uslovi za utvrđivanje manje strožih ciljeva

Član 73a

Za određena vodna tijela koja su ugrožena ljudskim aktivnostima koje utiču na status površinskih i podzemnih voda ili kojima je prirodno stanje takvo da bi ostvarivanje ciljeva životne sredine bilo neizvodljivo ili neprimjereno skupo mogu se utvrditi manje stroži ciljevi životne sredine pod uslovima:

- a) da se potrebe životne sredine i socioekonomske potrebe zbog kojih se te ljudske aktivnosti sprovede ne mogu zadovoljiti na drugi način koji bi bio znatno bolji sa aspekta životne sredine;
- b) da se obezbijedi:
 - za površinske vode postizanje najvišeg mogućeg ekološkog i hemijskog statusa za uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeći usljed prirode ljudskih aktivnosti i zagađivanja;
 - za podzemne vode najmanje moguće promjene dobrog statusa podzemnih voda za uticaje koji se ne mogu objektivno izbjeći usljed prirode ljudskih aktivnosti ili zagađivanja;
- c) da ne postoji dalje pogoršanje statusa ugroženog vodnog tijela; i
- d) da su planom upravljanja vodama utvrđena odstupanja od ciljeva životne sredine sa razlozima i da se preispituju svakih šest godina.

Više ciljeva zaštite

Član 73b

Ako se na pojedino vodno tijelo odnosi više od jednog cilja iz člana 73 stav 1 ovog zakona, primjenjivaće se najstroži cilj.

Rokovi za postizanje ciljeva

Član 73c

Ciljevi iz člana 73 ovog zakona moraju se postići najkasnije do prvog ažuriranja plana upravljanja vodama.

Rok za postizanje ciljeva iz stava 1 ovog člana, može se produžiti u svrhu faznog dostizanja ciljeva za vodna tijela, pod uslovom da ne dođe do pojave daljeg pogoršanja statusa tog vodnog tijela i ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- 1) da poboljšanje statusa vodnih tijela nije moguće postići u roku iz stava 1 ovog člana iz najmanje jednog od sljedećih razloga:
 - da se obim poboljšanja statusa vodnog tijela može postići samo u fazama kojima se prekoračuje rok iz stava 2 ovog člana zbog tehničke izvodljivosti;
 - ako bi ostvarivanje poboljšanja statusa vodnog tijela u roku iz stava 1 ovog člana bilo neprimjereno skupo;
 - ako prirodni uslovi ne dozvoljavaju blagovremeno poboljšanje statusa vodnog tijela;

2) da su produženje roka i razlozi utvrđeni i obrazloženi u planovima upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona;

3) da se rok produžava u najviše dva ažurirana plana upravljanja vodama, osim u slučajevima kada su prirodni uslovi takvi da se ciljevi ne mogu dostići u tom periodu;

4) da su u planovima upravljanja vodama utvrđene mjere iz člana 32 ovog zakona, koje su predviđene kao potrebne za postepeno postizanje zahtjevanog statusa vodnog tijela u produženom roku, kao i razlozi za svako značajno odlaganje sprovođenja planiranih mjera i očekivani rok za njihovo sprovođenje.

Prikaz sprovedenih mjera i pregled eventualnih dodatnih mjera uključuje se u ažurirani plan upravljanja vodama."

Član 27

U članu 74 stav 1 alineja 1 ovog zakona riječ „-materija“ briše se.

Član 28

Poslije člana 74 dodaju se četiri nova člana koja glase:

„Područja posebne zaštite voda

Član 74a

Za svako vodno područje određuju se područja posebne zaštite voda (u daljem tekstu: zaštićena područja), radi zaštite površinskih i podzemnih voda, ili očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta direktno zavisnih od vode.

Zaštićena područja su:

- sva vodna tijela namijenjena korišćenju za ljudsku upotrebu iz člana 49 stav 1 ovog zakona;
- područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih biljnih i životinjskih vrsta;
- vodna tijela ili njihov dio namijenjen rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje u skladu sa članom 74d ovog zakona;
- područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate u skladu sa čl. 74b i 74c ovog zakona; i
- područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju u skladu sa programom Natura 2000.

Zaštićena područja upisuju se u registar zaštićenih područja (u daljem tekstu: registar) koji vodi nadležni organ uprave.

Registar sadrži i karte sa označenim položajem svakog zaštićenog područja i nazive akata na osnovu kojeg su zaštićena područja proglašena.

Za svako vodno područje, registar se mora redovno ažurirati i podaci iz registra unose se u plan upravljanja vodama.

Osjetljiva područja

Član 74b

Osjetljiva područja su područja na kojima je radi zaštite životne sredine i kvaliteta voda recipijenta od ispuštanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda neophodan veći nivo prečišćavanja otpadnih voda do dostizanja kvaliteta voda u skladu sa propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona.

Osjetljiva područja iz stava 1 ovog člana određuje Vlada.

Kriterijumi za određivanje osjetljivih područja uređuju se propisom Ministarstva.

Ranjiva područja

Član 74c

Ranjiva područja su područja na kojima je radi smanjenja zagađivanja vode uzrokovano nitratima iz poljoprivrednih izvora i sprječavanja daljeg zagađivanja potrebno sprovesti pojačane mjere zaštite voda od zagađivanja nitratima iz tih izvora.

Ranjiva područja na osnovu sprovedenog monitoringa koncentracije nitrata iz poljoprivrednih izvora u površinskim i podzemnim vodama određuje Vlada.

Propis iz stava 2 ovog člana, obavezno se preispituje po isteku četiri godine od dana njegovog donošenja, odnosno preispitivanja.

Zaštita vodnih tijela površinskih i podzemnih voda od zagađivanja nitratima, za ranjiva područja, vrši se na osnovu akcionih programa sa obaveznim mjerama koje donosi organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede na period od četiri godine.

Na ranjivim područjima primjenjuju se načela dobre poljoprivredne prakse.

Kriterijumi za utvrđivanje ranjivih područja, način sprovođenja monitoringa koncentracije nitrata iz poljoprivrednih izvora u slatkim površinskim i podzemnim vodama i monitoringa eutrofikacije slatkih površinskih voda, estuarskih i priobalnih voda uređuju se propisom Ministarstva.

Upravljanje vodama za kupanje

Član 74d

Voda za kupanje je vodno tijelo ili dio vodnog tijela površinskih voda na kojima se očekuje veliki broj kupaca i na kojima nije zabranjeno kupanje ili ne postoji preporuka da se kupanje izbjegava.

Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na:

- 1) bazene za kupanje i banje;
- 2) ograničene vode koje se prečišćavaju ili koriste u terapijske svrhe; i
- 3) vještački stvorene ograničene vode odvojene od površinskih i podzemnih voda.

Vodama za kupanje upravlja se na način kojim se obezbjeđuje zaštita i poboljšanje njihovog kvaliteta, sprovođenjem mjera koje obuhvataju praćenje stanja kvaliteta voda za kupanje, ocjenjivanje kvaliteta, razvrstavanje voda po klasama, određivanje njihovog profila i druge potrebne mjere uključujući i određivanje zaštićenih područja iz člana 74a, stav 2, alineja 4 ovog zakona.

Ukoliko sliv rijeke može da dovede do prekograničnog uticaja na kvalitet voda za kupanje informacije o uticajima kao i način vršenja kontrole prekograničnih uticaja i mjere koje će se sprovesti za poboljšanje kvaliteta razmjenjuju se sa državama na čijoj teritoriji se nalazi taj sliv .

Listu voda za kupanje utvrđuje Ministarstvo uz saglasnost organa državne uprave nadležnih za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine.

U postupku utvrđivanja liste voda za kupanje Ministarstvo obezbjeđuje učešće javnosti.

Bliži sadržaj liste voda za kupanje i način učešća javnosti u pripremi liste propisuje Ministarstvo."

Član 29

Član 75 mijenja se i glasi:

„Kvalitet voda i utvrđivanje statusa voda

Član 75

Standard kvaliteta voda i status voda utvrđuje se na osnovu:

- 1) kriterijuma za utvrđivanje ciljeva zaštite površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja;
- 2) hemijskih i ekoloških parametara za površinske vode, hemijskih i kvantitativnih parametara za podzemne vode i ocjenjivanja stanja i karakteristika trajnih promjena stanja površinskih i podzemnih voda;
- 3) kriterijuma za određivanje vještačkih i jako modifikovanih vodnih tijela i njihovih ekoloških, hemijskih i kvantitativnih parametara;
- 4) kriterijuma za utvrđivanje slučajeva kada se privremeno pogoršanje stanja voda ne smatra povredom ciljeva zaštite površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja;
- 5) popisa prioritetnih supstanci, prioritetno opasnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci;
- 6) ograničenja ispuštanja zagađujućih supstanci u vode; i
- 7) ograničenja odlaganja zagađujućih supstanci na mjestima sa kojih postoji mogućnost zagađivanja voda.

Standarde kvaliteta voda i kriterijume za utvrđivanje statusa voda iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo uz prethodno pribavljena mišljenja organa državne uprave nadležnih za poslove zdravlja i zaštitu životne sredine.”

Član 30

Član 76 briše se.

Član 31

U članu 77 stav 2 mijenja se i glasi:

„Plan zaštite voda od zagađivanja izrađuje se na osnovu utvrđenog statusa voda u skladu sa Strategijom“.

U stavu 3 riječ „-materija“ briše se.

Član 32

U članu 79 stav 1 tač. 1 i 4 riječ „-materija“ briše se.

Poslije tačke 2 dodaju se tri nove tačke koje glase:

- „2a) odlaganje u vode mulja nastalog u postupku prečišćavanja otpadnih voda;
- 2b) direktno ispuštanje zagađujućih supstanci u podzemne vode, osim u propisanim slučajevima;
- 2c) ispuštanje otpadnih voda sa plovni i plutajućih objekata u površinske vode.“

Član 33

Član 80 mijenja se i glasi:

„Obaveza prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda

Član 80

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta ili odlaže supstance koje mogu zagađivati vodu, dužan je da te supstance, prije ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik, djelimično ili potpuno odstrani u skladu sa zakonom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadnu vodu neposredno u prijemnik dužan je da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara propisima o efluentima (emisiji).

Radi obezbjeđenja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenog propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadnu vodu u javnu kanalizaciju dužan je da izgradi i održava uređaje za prečišćavanje otpadnih voda.

Radi obezbjeđivanja prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenog propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je da ulaže sredstva u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata za prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda sa pratećim uređajima do nivoa predviđenog planom izgradnje objekata za prihvatanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za aglomeracije veće od 2000 E.S.

Aglomeracije na osnovu kriterijuma iz stava 6 ovog člana utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti.

Kriterijume za utvrđivanje aglomeracija, uslovi i način sakupljanja i tretmana otpadnih voda u zavisnosti od veličine aglomeracije i osjetljivosti područja iz člana 74 ovog zakona utvrđuju se propisom organa državne uprave nadležanog za poslove komunalnih djelatnosti."

Član 34

Poslije člana 80 dodaje se novi član koji glasi:

„Kombinovaní pristup kontrole koncentrisanih i rasutih izvora zagađivanja voda

Član 80a

Kontrola ispuštanja iz koncentrisanih i rasutih izvora zagađenja u površinske vode, vrši se primjenom mjera kombinovanim pristupom:

- kontrole emisija zasnovane na najboljim raspoloživim tehnikama; ili
- relevantne granične vrijednosti emisija; ili
- najbolje prakse u oblasti zaštite voda u skladu sa čl. 74b, 74c i 75 ovog zakona u slučaju uticaja rasutih izvora zagađivanja.

Ukoliko se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da standard kvaliteta voda ne odgovara standardima iz čl. 74b i 75 ovog zakona primjenivaće se strože mjere kontrole emisija."

Član 35

U članu 82 stav 3 riječ „Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove komunalnih djelatnosti".

Član 36

Član 83 mijenja se i glasi:

„Monitoring

Član 83

Monitoring se vrši sistematskim praćenjem stanja voda radi utvrđivanja statusa voda na osnovu programa iz člana 58 stav 3 ovog zakona koji obuhvata sva vodna područja.

Program monitoringa iz stava 1 ovog člana obuhvata:

- 1) za površinske vode :

- zapreminu i vodostaj ili protok do stepena koji je značajan za ekološki i hemijski status i ekološki potencijal;
- ekološki i hemijski status i ekološki potencijal;

2) za podzemne vode:

- hemijski i kvantitativni status;

3) za zaštićena područja:

- obuhvata podatke od značaja za zaštićena područja u skladu sa aktom o zaštiti tih područja.

Monitoring iz stava 2 ovog člana može da obuhvata:

- nadzorni monitoring, koji se sprovodi radi pribavljanja podataka za praćenje dugoročnih promjena statusa voda;

- operativni monitoring, koji se sprovodi radi utvrđivanja statusa vodnih tijela za koja je utvrđeno da postoji rizik od neuspjeha u zadovoljenju ciljeva životne sredine; i

- istraživački monitoring, koji se sprovodi radi utvrđivanja razloga promjena statusa vodnog tijela.

Monitoringom iz stava 2 ovog člana, kvalitet vode i status voda utvrđuju se u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona.

Monitoring iz stava 2 ovog člana vrši organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove.

Organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove dužan je da omogući korišćenje rezultata monitoringa iz stava 2 ovog člana svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, bez naknade.

Organ uprave nadležan za hidrometeorološke poslove sastavlja godišnji izvještaj o stanju i promjenama kvaliteta i kvantiteta voda i dostavlja najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu Ministarstvu, nadležnom organu uprave i organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja, zaštite životne sredine i geološke poslove."

Član 37

Poslije člana 83 dodaje se šest novih članova koji glase:

„Karakteristike vodnog područja

Član 83a

Karakteristike vodnog područja određuju se za svako vodno područje ili za dio međunarodnog vodnog područja koji pripada teritoriji tog područja:

- 1) analizom njegovih karakteristika;
- 2) analizom uticaja ljudske aktivnosti na status površinskih i podzemnih voda; i
- 3) ekonomskom analizom korišćenja voda.

Analize iz stava 1 ovog člana vrše se svakih šest godina i sastavni su dio plana upravljanja vodama.

Zbirni izvještaj o analizama iz stava 1 ovog člana i izvještaj iz člana 83 stav 7 ovog zakona, organ uprave dostavlja Evropskoj komisiji u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja izvještaja organa uprave nadležnog za hidrometeorološke poslove.

Klasifikacija vodnih tijela

Član 83b

Svako vodno tijelo razvrstava se u određenu kategoriju i procjenjuje rizik da određeno vodno tijelo neće postići ciljeve zaštite voda u pogledu zaštite životne sredine, odnosno da neće zadržati stanje

u skladu sa ciljevima zaštite voda u pogledu zaštite životne sredine, na osnovu analize uticaja na to vodno tijelo.

Razvrstavanje vodnih tijela iz stava 1 ovog člana, vrši se na osnovu rezultata monitoringa za to vodno tijelo i ocjene njegovog stanja u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona.

Klasifikacija vodnih tijela sastavni je dio plana upravljanja vodama.

Površinske vode ocjenjuju se i razvrstavaju u odgovarajuće kategorije u skladu sa njihovim hemijskim i ekološkim stanjem, odnosno potencijalom za jako modifikovana i vještačka vodna tijela.

Podzemne vode ocjenjuju se i razvrstavaju u odgovarajuće kategorije u skladu sa njihovim količinskim i hemijskim stanjem.

Kategorije stanja površinskih voda su: vrlo dobro, dobro, umjereno, loše i vrlo loše stanje.

Kategorije stanja podzemnih voda su: dobro i loše stanje.

Vještačko ili jako modifikovano vodno tijelo

Član 83c

Planom upravljanja vodama može se u skladu sa propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona, odrediti određeno vodno tijelo površinskih voda kao vještačko ili jako modifikovano vodno tijelo kada:

- promjene hidromorfoloških karakteristika koje su neophodne za postizanje dobrog ekološkog statusa, mogu imati značajne negativne efekte na:

- 1) širu životnu sredinu;
- 2) navigaciju, uključujući pristanišne kapacitete, ili rekreaciju;
- 3) aktivnosti u svrhe akumuliranja vode, kao što je za snabdijevanje vodom za piće, korišćenje vodnih snaga ili navodnjavanje;
- 4) regulacije vodotoka, zaštitu od poplava, odvodnjavanje; ili
- 5) ostale jednako važne razvojne ljudske aktivnosti u održivom razvoju.

- se korisni efekti ostvareni zbog vještačkih i izmijenjenih karakteristika vodnih tijela ne mogu dostići na drugi način iz razloga tehničke neizvodljivosti ili previsokog koštanja i ako je to bolja opcija za životnu sredinu.

Zahtjevi iz stava 1 ovog člana preispituju se svakih šest godina.

Privremeno pogoršanje statusa vodnih tijela

Član 83d

Privremeno pogoršanje statusa vodnih tijela ne smatra se pogoršanjem statusa vodnih tijela, ako je ono rezultat prirodnih uzroka ili više sile, ili se realno nije moglo predvidjeti posebno u slučaju pojave ekstremne poplave i produžene suše, ili ako nastaje kao rezultat akcidentnih okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti i ako su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

- 1) da su preduzete sve mjere da se spriječi dalje pogoršanje statusa i da se ne ugrozi postizanje ciljeva iz člana 73 ovog zakona za ostala vodna tijela koja nijesu pod uticajem tih okolnosti;
- 2) da su u planu upravljanja vodama utvrđeni uslovi i indikatori pod kojima se javljaju ekstremne okolnosti, odnosno pojave koje se ne mogu predvidjeti;
- 3) da su mjere koje se primjenjuju u ekstremnim okolnostima utvrđene programom mjera i da neće ugroziti obnavljanje kvaliteta vodnog tijela kada te ekstremne okolnosti prođu;
- 4) da se posljedice ekstremnih okolnosti ili onih koje se nijesu mogle predvidjeti preispituju jedanput godišnje i preduzimaju sve moguće mjere radi vraćanja statusa vodnih tijela u status prije djelovanja ovih okolnosti, čim to bude racionalno izvodljivo; i

5) da se pregled posljedica tih okolnosti i pregled mjera koje su preduzete ili će se preduzeti u skladu sa tač. 1 i 2 ovog stava uključe u plan upravljanja vodama pri njegovom sljedećem ažuriranju.

Izuzeci u postizanju ciljeva

Član 83e

Odstupanjem od postizanja ciljeva zaštite voda ne smatra se ako se ne uspije postići dobro stanje podzemnih voda, dobro ekološko stanje ili gdje je to odgovarajuće, dobar ekološki potencijal, ili spriječiti pogoršanje stanja površinskih ili podzemnih voda usljed novonastalih promjena fizičkih karakteristika površinskih voda ili promjene nivoa podzemnih voda, kada su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

- da su preduzete sve mjere za ublažavanje negativnog uticaja na stanje voda;
- da su razlozi za promjenu stanja voda od javnog interesa izričito navedeni i objašnjeni u planu upravljanja vodama i da se ciljevi revidiraju svakih šest godina;
- da su razlozi za promjenu stanja voda od javnog interesa i/ili da su koristi za životnu sredinu i društvo od postizanja ciljeva zaštite voda manji od koristi za ljudsko zdravlje, sigurnost i održivi razvoj koje proizlaze iz tih izmjena i promjena;
- da se korisni ciljevi kojima služe te promjene stanja voda ne mogu iz tehničkih razloga ili zbog neprimjerenih troškova postići drugim sredstvima koja predstavljaju znatno bolju ekološku varijantu.

Odstupanjem od postizanja ciljeva zaštite voda ne smatra se ako se ne uspije spriječiti pogoršanje od vrlo dobrog stanja prema dobrom stanju površinskih voda usljed novih ljudskih aktivnostii u okviru održivog razvoja kada su ispunjeni svi uslovi iz stava 1 ovog člana.

Primjena pravila o izuzecima

Član 83f

Primjenom pravila iz čl. 73a, 73c, 83c, 83d i 83e ovog zakona, ne smije se trajno isključiti ili dovesti u pitanje postizanje ciljeva zaštite drugih voda na istom vodnom području."

Član 38

U članu 85 stav 1 poslije riječi „radioloških“ dodaju se riječi: „ekotoksikoloških i opasnih supstanci“.

U stavu 2 poslije riječi: „iz stava 1 ovog člana“ dodaju se riječi: „ i tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa voda.“

Član 39

U članu 87 stav 1 riječ „materije“ zamjenjuje se riječju „supstance“.

Član 40

U članu 95 stav 1 poslije riječi „voda“ dodaju se riječi: „za svako vodno područje“.

Član 41

Poslije člana 95 dodaje se šest novih članova koji glase:

„Upravljanje rizicima od poplava

Član 95a

Rizicima od poplava upravlja se radi smanjenja štetnih posljedica poplava po zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturnu baštinu i privredu.

Rizicima od poplava upravlja se na osnovu plana upravljanja rizicima od poplava i drugih mjera propisanih zakonom.

Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava, utvrđenih područja značajno ugroženih od poplava, mapa opasnosti i mapa rizika od poplava.

Bliži sadržaj preliminarne procjene rizika od poplava, sadržaj i način izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, sadržaj plana iz stava 2 ovog člana, kao i način njegove pripreme, ažuriranja i implamentacije propisuje Ministarstvo.

Preliminarna procjena rizika od poplava

Član 95b

Preliminarnu procjenu rizika od poplava za svako vodno područje, izrađuje nadležni organ uprave.

Za preliminarnu procjenu rizika od poplava za vodno područje koje je dio međunarodnog vodnog područja obezbjeđuje se razmjena informacija sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi tog vodnog područja.

Područja značajno ugrožena od poplava

Član 95c

Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava Ministarstvo određuje područja za koja postoje značajni rizici od poplava ili se njihova pojava može smatrati vjerovatnom (u daljem tekstu: područje značajno ugroženo od poplava).

Za određivanje područja značajno ugroženog od poplava za vodno područje koje je dio međunarodnog vodnog područja koordinira se sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi tog vodnog područja.

Mape opasnosti od poplava i mape rizika od poplava

Član 95d

Za područja značajno ugrožena od poplava nadležni organ uprave izrađuje mape opasnosti i mape rizika od poplava, za svako vodno područje posebno.

Mape opasnosti i mape rizika od poplava izrađuju se za:

- poplave male vjerovatnoće,
- poplave srednje vjerovatnoće (povratni period 100 godina) i
- poplave velike vjerovatnoće, po potrebi.

Izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za područja značajno ugrožena od poplava koja obuhvataju područja susjednih država vrši se na osnovu razmjene informacija sa tim državama.

Planovi upravljanja rizicima od poplava

Član 95e

Za područja značajno ugrožena od poplava plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na nivou vodnog područja.

Planovi upravljanja rizicima od poplava mogu se izraditi i za druga područja prema potrebi.

Planove upravljanja rizicima od poplava donosi Vlada.

Plan iz stava 1 ovog člana za vodno područje koje je dio međunarodnog vodnog područja izrađuje se kao zajednički plan upravljanja rizikom od poplava država na čijoj teritoriji se nalaze djelovi tog vodnog područja.

Ukoliko plan iz stava 4 ovog člana nije sačinjen, plan upravljanja rizikom od poplava izrađuje se za dio međunarodnog vodnog područja koji se nalazi na teritoriji Crne Gore u saradnji sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi tog vodnog područja.

Učešće i informisanje javnosti

Član 95f

U postupku izrade plana upravljanja rizicima od poplava i prilikom njihovih ažuriranja mora se obezbijediti učešće svih zainteresovanih lica i javnosti, radi davanja primjedaba, predloga i sugestija.

Preliminarna procjena rizika od poplava, područja značajno ugrožena od poplava, mape opasnosti, mape rizika od poplava i plan upravljanja rizicima od poplava objavljuju se na internet stranicama Ministarstva i nadležnog organa uprave."

Član 42

Čl. 96 i 97 brišu se.

Član 43

U članu 101 stav 4 riječi: „redovne i“ brišu se.

Član 44

U članu 104 stav 3 briše se.

Član 45

U članu 115 stav 1 tačka 14 riječ „materije“ zamjenjuje se riječju „supstance“.

U tački 19 riječ „mora“ briše se.

Član 46

U članu 117 stav 4 poslije riječi „izdaje“ dodaju se riječi: „nadležni organ lokalne uprave odnosno“.

Član 47

U članu 134 stav 1 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) uzgoj ribe i rakova u količini većoj od 150 t/god. i školjki na površini većoj od 2,5 ha u privredne i druge svrhe “

U tački 9 riječi: „100 m³“ zamjenjuju se riječima: „1 000 m³“.

Član 48

U članu 141 stav 1 tačka 2 riječ „zemljištu“ zamjenjuje se riječju „dobru“.

U tački 7 riječ „vodoprivredne“ zamjenjuje se riječju „vodne“.

U tački 9 riječ „materije“ zamjenjuje se riječju „supstance“.

Član 49

Čl. 152 i 153 brišu se.

Član 50

Član 157 mijenja se i glasi:

„Međunarodna saradnja i usklađivanje

Član 157

Potrebe i interesi Crne Gore u oblasti upravljanja prekograničnim vodnim resursima na slivovima utvrđenim ovim zakonom ostvaruju se odgovarajućom međunarodnom saradnjom.

Međunarodna saradnja realizuje se u skladu sa dugoročnim, odnosno kratkoročnim strateškim opredjeljenjima koje utvrđuje Vlada.

U okviru međunarodne saradnje Ministarstvo je nadležno:

- za pripremu zajedničkog plana upravljanja međunarodnim vodnim područjem iz člana 24a stav 1 ovog zakona,
- za usklađivanje programa mjera međunarodnih vodnih područja iz člana 32 stav 2 ovog zakona,
- za razmjenu informacija sa državama na čijoj se teritoriji nalaze djelovi vodnog područja iz člana 95b stav 2 ovog zakona;
- za koordinaciju utvrđivanja područja značajno ugroženog od poplava iz člana 95c stav 2 ovog zakona;
- za koordinaciju izrade zajedničkog plana upravljanja rizicima od poplava za vodna područja koja su dio međunarodnog vodnog područja iz člana 95e stav 4 ovog zakona.”

Član 51

U članu 159 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Vodni informacioni sistem sadrži i inventar emisija, ispuštanja svih prioritetnih i zagađujućih supstanci utvrđenih propisom iz člana 75 stav 2 ovog zakona za svako vodno područje ili dio vodnog područja uključujući njihove koncentracije u sedimentu i bioti na osnovu podataka prikupljenih u skladu sa čl. 83 i 83a ovog zakona.”

U stavu 5 poslije riječi „javni,” dodaju se riječi: „ukoliko nije drugačije propisano.”

Dosadašnji st. 2, 3, 4 i 5 postaju st. 3, 4,5 i 6.

Član 52

U članu 161 stav 2 riječi: „u okviru svoje nadležnosti, u oblasti upravljanja vodama i vodnog dobra, vrši Ministarstvo preko inspektora za vode” zamjenjuju se riječima: „u oblasti upravljanja vodama i vodnog dobra, u okviru nadležnosti organa državne uprave, vrši organ uprave nadležan za inspekcijske poslove preko inspektora za vode, a u okviru nadležnosti organa lokalne uprave nadležni organ lokalne uprave preko nadležnog inspektora lokalne uprave”.

Član 53

U članu 162 stav 1 u uvodnoj rečenici, poslije riječi „vode” dodaju se riječi: „odnosno nadležni inspektor lokalne uprave”.

U tački 8 riječi: „garantovanog minimalnog proticaja“ zamjenjuju se riječima: „ekološki prihvatljivog protoka“.

Član 54

U članu 163 stav 1 u uvodnoj rečenici, poslije riječi „vode“ dodaju se riječi: „odnosno nadležni inspektor lokalne uprave“.

U stavu 1 tačka 5 riječ „materije“ zamjenjuje se riječju „supstance“, a riječ „materija“ zamjenjuje se riječju „supstanci“.

Član 55

U članu 164 stav 1 tač. 2, 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„2) ne vrši ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje na vodozahvatima (član 51 stav 1 tačka 1);

3) prilikom zahvatanja površinskih voda nizvodno od zahvata ne obezbijedi ekološki prihvatljiv protok (član 54 stav 1);

4) supstance koje mogu zagaditi vodu, prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik, djelimično ili potpuno ne odstrani ili otpadnu vodu ispušta neposredno u prijemnik, a ne obezbijedi njeno prečišćavanje ili ne izgradi ili ne održava uređaje za prečišćavanje otpadnih voda koje ispušta u javnu kanalizaciju radi njihovog prečišćavanja (član 80 st. 1, 2 i 3);”

U tački 5 riječi: „i radioloških“ zamjenjuju se riječima: „radioloških, ekotoksikoloških i opasnih supstanci“.

U tački 8 riječ „materije“ zamjenjuje se riječju „supstance“.

Član 56

U članu 165 stav 1 tač. 2 i 3 brišu se.

Tačka 6 mijenja se i glasi:

„ne postavi uređaje ili ne obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu ili ne preduzima mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja za stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvantiteta i kvaliteta vode ili podatke o tome ne dostavlja periodično nadležnom organu uprave radi vođenja evidencije u informacionom sistemu (član 51 st. 1, 2 i 3)“.

Tač. 15 i 16 brišu se.

U tač. 16a i 16b riječ „i“, na oba mjesta, zamjenjuje se riječju „ili“.

U tački 18 riječ „redovne“ zamjenjuje se riječju „vanredne“.

Tačka 25 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 200 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 10, 12a, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 ovog člana“.

St. 4 i 5 brišu se.

Član 57

Poslije člana 165 dodaje se novi član, koji glasi:

„Član 165 a

Novčanom kaznom od 300 eura do 1.200 eura kazniće se za prekršaj odgovorno lice u državnom organu, ako:

- 1) ne obezbijedi aktivno učešće javnosti i zainteresovanih lica u postupku priprema i donošenja plana upravljanja vodama, odnosno njegove izmjene nakon sprovedenog postupka preispitivanja i učini dostupnom svu dokumentaciju od značaja za izradu tog plana (član 30 stav 1);
- 2) ne omogući zainteresovanim licima davanje pisanih primjedbi, predloga i sugestija na svaki objavljeni dokument u roku od šest mjeseci, a na poseban plan upravljanja vodama u roku od mjesec dana od dana objavljivanja (član 31 stav 1);
- 3) u roku od tri mjeseca od isteka roka iz člana 31 stav 1 ovog zakona ne sačini izvještaj o stavovima povodom dostavljenih primjedaba, predloga i sugestija (član 31 stav 2);
- 4) ne omogući korišćenje rezultata monitoringa iz člana 83 stav 2 ovog zakona svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, bez naknade (član 83 stav 6);
- 5) ne sastavi godišnji izvještaj o stanju i promjenama kvaliteta i kvantiteta voda ili ne dostavi ga, najkasnije do 1. marta tekuće za prethodnu godinu, Ministarstvu, nadležnom organu uprave, organu državne uprave nadležnom za poslove zdravlja, zaštite životne sredine i geološke poslove (član 83 stav 7);
- 6) u evidenciju ugovora o koncesijama na vodnom dobru i vodnim objektima i sistemima ne upisuje podatke iz ugovora o koncesiji od značaja za upravljanje vodama (član 132 stav 1)."

Član 58

Član 166 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 150 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

- 1) ne postavi uređaj za stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode i ispitivanje kvaliteta te vode ili podatke o količini i kvalitetu zahvaćene vode ne dostavlja periodično nadležnom organu uprave radi vođenja evidencije u informacionom sistemu (član 51 st. 2 i 3);
- 2) na erozivnom području na zaštitnim objektima ne izvodi manje zaštitne radove (član 104 stav 2)."

Član 59

Poslije člana 169 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Rok za donošenje Strategije

Član 169a

Strategija će se donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za uspostavljanje Monitoringa

Član 169b

Monitoring u skladu sa članom 83 ovog zakona uspostaviće se najkasnije šest godina od stupanja na snagu ovog zakona."

Član 60

Poslije člana 173 dodaje se novi član koji glasi:

„Donošenje propisa

Član 173a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeeće se u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Prestanak važenja propisa

Član 61

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Odluka o osnivanju Savjeta za vode („Službeni list CG”, broj 9/07).

Stupanje na snagu

Član 62

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*U ovaj zakon prenesene su:

- 1) Direktiva 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u oblasti politike voda (Okvirna direktiva o vodama), posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU o izmjeni direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku uniju;
- 2) Direktiva 2006/118/EC o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta, dopunjena Direktivom Komisije 2014/80/EU o izmjeni Priloga II Direktive 2006/118/EC o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta;
- 3) Direktiva 2008/105/EC o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, koja dopunjava i ukida direktive Savjeta 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC i koja dopunjava Direktivu 2000/60/EC, dopunjenu Direktivom 2013/39/EU o izmjenama direktiva 2000/60/EC i 2008/105/EC u odnosu na prioritetne supstance u oblasti politike voda;
- 4) Direktiva 2007/60/EC o procjeni i upravljanju rizicima od poplava;
- 5) Direktiva 91/676/EEC koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, posljednji put dopunjena Uredbom (EC) 1137/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća o prilagođavanju nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članu 251 Ugovora i Odluci Vijeća 1999/468/EC u vezi sa regulatornim postupkom i kontrolom;
- 6) Direktiva 91/271/EEC koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU o izmjeni direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku uniju;
- 7) Direktiva 2006/7/EC o upravljanju kvalitetom vode za kupanje kojom se ukida Direktiva 76/169/EEC, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU o izmjeni direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku uniju;
- 8) Direktiva 2009/90/EC koja utvrđuje, prema Direktivi 2000/60/EC, tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa vode.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojom je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi daljeg usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva, a prije svega Zakona o vodama, kao osnovnog sektorskog zakona iz oblasti voda, sa legislativom Evropske unije.

Polazeći od navedenog, izvršene su izmjene i dopune važećeg Zakona o vodama na način da iste obuhvate odredbe koje će biti usaglašene prvenstveno sa Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije i sa ostalim direktivama koje se tiču voda, a koje su u izvršenim analizama, kao i dosadašnjoj primjeni zakona ocijenjene kao nesaglasne ili nedostatne u odnosu na odgovarajuće odredbe iz legislative Evropske unije.

Istovremeno izvršene su i ogovarajuće intervencije koje imaju za cilj preciziranje određenih zakonskih rješenja ili usklađivanje sa novo usvojenim pristupom u uređenju određenih pitanja u zakonodavstvu Crne Gore.

Donošenjem ovog zakona stvara se potreban pravni okvir za donošenje nedostajućih podzakonskih akata, kao i usklađivanje već donešenih, a za koje je ocijenjeno da postoji potreba za tim.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Izmjene i dopune Zakona o vodama usaglašene su sa sljedećim direktivama:

1. Direktiva 2000/60/EC o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u oblasti politike voda (Okvirna direktiva o vodama) posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU od 17. decembra 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i Direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku uniju;
2. Direktiva 2006/118/EC o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta, dopunjena Direktivom Komisije 2014/80/EU od 20. juna 2014. o izmjeni Priloga II Direktive 2006/118/EC o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta;
3. Direktiva 2008/105/EC o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, koja dopunjava i ukida Direktive Savjeta 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC,

86/280/EEC i koja dopunjava Direktivu 2000/60/EC, dopunjena Direktivom 2013/39/EU o izmjenama direktiva 2000/60/EC i 2008/105/EC u odnosu na prioritete supstance u oblasti politike voda;

4. Direktiva 2007/60/EC o procjeni i upravljanju rizicima od poplava;
5. Direktiva 91/676/EEC koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, posljednji put dopunjena Uredbom (EC) broj 1137/2008 Evropskog parlamenta i Vijeća od 22. oktobra 2008. o prilagođavanju nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članu 251 Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EC u vezi sa regulatornim postupkom i kontrolom;
6. Direktiva 91/271/EEC koja se odnosi na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU od 17. decembra 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i Direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku Uniju;
7. Direktiva 2006/7/EC o upravljanju kvalitetom vode za kupanje kojom se ukida Direktiva 76/169/EEC, posljednji put dopunjena Direktivom Vijeća 2013/64/EU od 17. decembra 2013. o izmjeni Direktiva Vijeća 91/271/EEC i 1999/74/EC i Direktiva 2000/60/EC, 2006/7/EC, 2006/25/EC i 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća zbog izmjene statusa Mayottea u odnosu na Evropsku Uniju;
8. Direktiva 2009/90/EC koja utvrđuje, prema Direktivi 2000/60/EC, tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa vode.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbom člana 3 Predloga zakona dopunjen je član 5 Zakona o vodama novim izrazima upotrijebljenim u zakonu koji su usklađeni sa značenjima datim u direktivama Evropske unije koje uređuju ovu oblast.

Odredbom člana 7 vodno područje Crnomorskog sliva preimenovano je u vodno područje Dunavskog sliva u skladu sa preporukama eksperata Evropske komisije (EK).

Odredbom člana 8 dodaje se novi član 21a kojim se predviđa podjela vodnih područja, što može biti od značaja kako na planiranje tako i na upravljanje vodama.

Odredbama člana 9 mijenja se član 23 koji se odnosi na Vodnu osnovu, umjesto koje se predviđa donošenje Strategije upravljanja vodama na teritoriji Crne Gore, kao planskog dokumenta kojom se utvrđuju dugoročni pravci upravljanja vodama.

Odredbom člana 11 dodaje se novi član 24a kojim se predviđa donošenje plana upravljanja vodama na međunarodnom rječnom slivu saglasno Okvirnoj direktivi o vodama i uređuju pitanja od značaja za taj plan, uključujući i obavezu dostavljanja tog plana i plana upravljanja vodnim područjem Evropskoj komisiji.

Odredbama člana 17 mijenja se član 32 koji se odnosi na Program mjera koji Vlada donosi za svako vodno područje, radi ostvarivanja ciljeva zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine.

Odredbama člana 19 mijenja se član 49 koji se odnosi na kvalitet vode za ljudsku upotrebu saglasno Okvirnoj direktivi o vodama.

Odredbama člana 20 mijenja se član 51 koji se odnosi na obaveze kontrole kvantiteta i kvaliteta vode i to ne samo od preduzeća za vodovod i kanalizaciju nego i od privrednog društva, drugog pravnog lica i preduzetnika koji koriste vodu za piće, sanitarne i tehnološke potrebe, navodnjavanje i flaširanje mineralne i prirodne vode, a kada je fizičko lice u pitanju, za postavljanje uređaja za stalno i sistematsko registrovanje količina zahvaćene vode za potrebe koje prevazilaze obim opšte upotrebe vode.

Odredbama člana 22 mijenja se član 54 kojim se predviđa obezbjeđenje ekološki prihvatljivog protoka, prilikom zahvatanja površinskih voda, nizvodno od zahvata, radi obezbjeđivanja dobrog statusa voda.

Odredbama člana 25 mijenja se član 73 kojim se definišu ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama.

Odredbama člana 26 dodaju se tri nova člana kojima se propisuju uslovi za utvrđivanje manje strožih ciljeva životne sredine za određena vodna tijela koja su ugrožena ljudskim aktivnostima, primjene najstrožeg cilja, ako se na pojedino vodno tijelo odnosi više od jednog propisanog cilja i rokove za postizanje tih ciljeva.

Odredbama člana 28 poslije člana 74 dodaju se četiri nova člana koja se odnose na područja posebne zaštite, osjetljiva područja, ranjiva područja i upravljanje vodama za kupanje.

Odredbama člana 29 mijenja se član 75 koji se odnosi na kvalitet voda i utvrđivanje statusa voda.

Odredbama člana 33 mijenja se član 80 koji se odnosi na obaveze prihvatanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Odredbama člana 34 dodaje se novi član 80a koji govori o kombinovanom pristupu za koncentrisane i rasute izvore zagađenja.

Odredbama člana 36 mijenja se član 83 koji se odnosi na monitoring površinskih i podzemnih voda kao i zaštićenih područja.

Odredbama člana 37 dodaje se šest novih članova poslije člana 83, koji se odnose na analize karakteristika vodnog područja, klasifikaciju vodnih tijela, na vještačka vodna tijela, privremeno pogoršanje statusa vodnih tijela, na izuzetke u postizanju ciljeva kao i primjenu članova o izuzecima.

Odredbama člana 41 poslije člana 95 dodaje se šest novih članova koji se odnose na upravljanje rizicima od poplava, preliminarnoj procjeni rizika od poplava, područja značajno ugrožena od poplava, mape opasnosti od poplava i mape rizika od poplava, planove upravljanja rizicima od poplava, kao i učešće i informisanje javnosti, saglasno Direktivi o upravljanju rizicima od poplava.

Odredbama člana 50 mijenja se član 157 koji se odnosi na međunarodnu saradnju i usklađivanje Crne Gore u oblasti upravljanja prekograničnim vodnim resursima.

Odredbama čl. 55 i 56, u čl. 164 i 165 koji se odnose na kaznene odredbe, izvršeno je odgovarajuće usklađivanje pojedinih prekršaja sa izmijenjenim materijalnim odredbama Zakona.

Odredbama člana 57 dodat je novi član 165a kojim je, shodno propisima o prekršajima, propisano šest novih prekršaja koji se odnose na odgovorno lice u državnom organu.

Odredbama člana 58 mijenja se član 166 koji se takođe odnosi na kaznene odredbe odnosno prekršaje fizičkog lica, koji nijesu obuhvaćeni prethodnim odredbama Zakona.

Odredbama člana 59 poslije člana 169 dodaju se dva nova člana koja se odnose na rok za donošenje Strategije i rok za uspostavljanje monitoringa statusa voda.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Nijesu potrebna dodatna sredstva za sprovođenje ovog zakona.

TEKST ODREDBA ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

U Zakonu o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, broj 32/11) mijenjaju se sljedeće odredbe:

Osnovni principi upravljanja vodama

Član 3

Upravljanje vodama i vodnim dobrom vrši se na način kojim se:

- sprječava pogoršavanje, štiti i poboljšava status vodenih (akvatičnih) ekosistema, kao i kopnenih i močvarnih ekosistema koji su direktno zavisni od vodenih (akvatičnih) sistema;
- obezbjeđuje dobar status voda;
- podstiče privredni i društveni razvoj;
- štiti i unapređuje ekosistem u cjelini kroz specifične mjere progresivnog smanjenja zagađenja prvenstveno prioritetno opasnim supstancama;
- promovira održivo korišćenje voda zasnovano na dugoročnoj zaštiti raspoloživih vodnih resursa;
- obezbjeđuje progresivno smanjenje zagađivanja podzemnih voda i sprječava njeno dalje zagađivanje;
- doprinosi ublažavanju efekata poplava i suša;
- doprinosi obezbjeđenju odgovarajuće kvalitetne površinske i podzemne vode za potrebe održivog, izbalansiranog i pravičnog korišćenja vode; značajnom smanjenju zagađivanja podzemnih voda; zaštiti kopnenih i voda priobalnog mora; realizaciji ciljeva utvrđenih odgovarajućim međunarodnim sporazumima;
- obezbjeđuju uslovi za učešće javnosti u postupku donošenja odluka koje se odnose na vode;
- omogućava ispunjenje međunarodnih obaveza u oblasti voda;
- izbjegavaju i rješavaju sukobi interesa u zaštiti i korišćenju voda.

Značenje izraza

Član 5

Pojedini izrazi, upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

- 1) površinske vode su sve vode, osim podzemnih voda, tranzitne, odnosno zaslanjene i priobalne morske vode;
- 2) podzemne vode su sve vode ispod površine terena;
- 3) kopnene vode su stajaće i tekuće vode na površini zemlje i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda;
- 4) pitka voda, odnosno voda za piće je voda koja po svojim karakteristikama zadovoljava propisane kriterijume iz oblasti zaštite zdravlja;
- 5) voda namijenjena za ljudsku upotrebu je voda koja ispunjava standarde kvaliteta utvrđene posebnim propisima;
- 6) mineralna voda je podzemna voda prirodno obogaćena mineralnim supstancama u količini većoj 1 gr/l;
- 7) termalna voda je podzemna voda prirodno povišene temperature, čija je temperatura jednaka ili veća od 20°C;
- 8) termo - mineralna voda je termalna voda sa osobinama mineralnih voda;
- 9) rijeka označava kopneno vodno tijelo, koja najvećim dijelom teče po površini zemlje, ali koja može dijelom svog toka teći ispod površine zemlje;
- 10) jezero označava cjelinu kopnene stajaće vode;

- 11) zaslanjene, odnosno bočatne vode označavaju površinska vodna tijela u blizini ušća rijeka u more, koja su djelimično slana usljed blizine priobalnim morskim vodama, ali se nalaze pod znatnim uticajem doticanja slatke vode;
- 12) vodotok je korito tekuće vode zajedno sa obalama, odnosno udubljenje na zemljištu koje se dobro primjećuje sa vodom koja njime stalno ili povremeno teče;
- 13) priobalne morske vode su površinske morske vode na strani prema kopnu ograničene linijom čija je svaka tačka udaljena jednu nautičku milju od granične linije od koje se mjeri širina teritorijalnih voda, sa proširenjem do spoljne granice zaslanjenih, odnosno tranzitnih voda;
- 14) vještačko vodno tijelo je vodno tijelo površinskih voda nastalo kao rezultat ljudske aktivnosti;
- 15) jako modifikovano vodno tijelo je tijelo površinskih voda koje je, usljed fizičkih promjena nastalih djelovanjem čovjeka, značajno promijenilo svoje karakteristike, u skladu sa propisima;
- 16) vodno tijelo površinskih voda je posebno posmatran i prostorno određen element površinskih voda, kao što je jezero, akumulacija, potok, rijeka ili kanal, odnosno dio potoka, rijeke ili kanala, zaslanjene ili pojas obalne morske vode;
- 17) voda za kupanje je vodno tijelo površinske vode ili njegov dio namijenjen opštoj upotrebi, a odgovara propisima iz oblasti sanitarne zaštite za tu namjenu;
- 18) akvifer (vodonosni sloj) je potpovršinski sloj ili slojevi stijena ili drugih geoloških struktura dovoljne poroznosti i propusnosti koji omogućavaju prirodan protok podzemnih voda ili zahvatanje značajnih količina podzemnih voda;
- 19) vodno tijelo podzemnih voda je određena zapremina podzemne vode unutar jednog ili više akvifera;
- 20) rječni sliv je površina zemlje sa koje se sve površinske vode kroz jedan ili više vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, ulivaju direktno u more kroz jedinstveno ušće, rukavac ili deltu;
- 21) rječni podsliv je površina zemlje s koje sve površinske vode kroz niz vodotoka, rijeka, odnosno kroz jezero i podzemnim putem, teku u određenu tačku vodotoka (obično jezero ili ušće u drugu rijeku);
- 22) vodno područje rječnog sliva je područje kopna i mora, koje čini jedan ili više susjednih rječnih slivova, odnosno podslivova, na teritoriji Republike, sa pripadajućim podzemnim i obalnim morskim vodama, koje je određeno kao osnovna jedinica za upravljanje vodama;
- 23) korito za malu vodu (korito) je udubljenje kroz koju teku male i srednje vode vodotoka, odnosno koje je stalno pokriveno vodama prirodnih jezera i drugih površinskih voda;
- 24) korito za veliku vodu je prostor koji plavi, odnosno preko kojeg teče velika voda povratnog perioda jednom u 100 godina, odnosno prostor između objekata izgrađenih za zaštitu od poplava, kao i prostor pokriven vodama jezera, odnosno akumulacija pri visokim vodostajima vjerovatnoće pojave jednom u 100 godina;
- 25) inundaciono područje je pojas zemljišta između korita za malu vodu i granične (poplavne) linije korita za stogodišnju vodu, na području na kojem nijesu izgrađeni objekti za zaštitu od štetnog dejstva voda (neuređeno inundaciono područje), odnosno prostor između korita za malu vodu i spoljne nožice objekta izgrađenog za zaštitu od poplava, uključujući i pojas zemljišta potrebnog za njegovo redovno održavanje (uređeno inundaciono područje);
- 26) vodni režim je kvalitativno i kvantitativno stanje podzemnih i površinskih voda na određenom prostoru u određenom vremenu;
- 27) promjena režima voda označava sve promjene u režimu voda, nastale kao rezultat prirodnih ili ljudskih aktivnosti;
- 28) obala je pojas zemljišta koji se proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda širine do 20 metara za vode od značaja za Republiku, odnosno do 10 metara za vode od lokalnog značaja, zavisno od veličine vodotoka, jezera, akumulacije i drugih površinskih voda i konfiguracije terena;
- 29) morska obala je pojas kopna uz more širine najmanje šest metara računajući od linije do koje dopiru

- najveći talasi, ako posebnim zakonom, u cilju zaštite morskog dobra nije drukčije određeno;
- 30) vodno zemljište čine korito i obale vodotoka, jezera, obalnog mora, akumulacije i drugih površinskih voda;
- 31) vodni bilans je kvalitativni i kvantitativni odnos raspoloživih i potrebnih količina površinskih i podzemnih voda u određenom periodu i na određenom prostoru;
- 32) garantovani minimum je proticaj koji se nizvodno od vodozahvata mora obezbijediti u vodotoku za opstanak i razvoj nizvodnih biocenoza;
- 33) vodni minimum je proticaj nizvodno od brane neophodan za opstanak i razvoj nizvodnih biocenoza, čuvanje kvaliteta vode vodotoka u skladu sa propisima i zadovoljavanje racionalnih potreba nizvodnih korisnika, koji ne smije biti manji od projektovane vrijednosti;
- 34) zemljište ugroženo od erozije je zemljište na kome usljed dejstva vode i vjetra nastaju pojave spiranja, brazdanja, podrivanja i klizanja, kao i zemljište podložno tim uticajima;
- 35) močvarna ili barska zemljišta su područja na kojima je nivo vode povremeno ili stalno iznad površine terena, odnosno na kojima podzemna voda ima stalan ili povremen dodir sa površinskom vodom ili na kojima površinska voda usljed geološkog sastava tla ne može ponirati;
- 36) status površinskih voda je generalni iskaz o statusu (stanju) površinskog vodnog tijela, određen upoređenjem njegovog ekološkog i hemijskog statusa, kojim se iskazuje slabiji status;
- 37) dobar status površinske vode označava status (stanje) vodnog tijela površinske vode kada su njegovi i ekološki i hemijski status najmanje "dobri", u skladu sa propisima;
- 38) status podzemnih voda je generalni iskaz o statusu (stanju) tijela podzemnih voda, određenom na bazi upoređenja njegovog kvantitativnog i hemijskog statusa, kojim se iskazuje slabiji status;
- 39) dobar status podzemnih voda označava status (stanje) koje je podzemna voda dostigla kada je njen kvantitativni i hemijski status najmanje "dobar", u skladu sa propisima;
- 40) kvantitativni status je izraz stepena ugroženosti vodnog tijela podzemnih voda direktnom ili indirektnom eksploatacijom;
- 41) dobar kvantitativan status vodnog tijela je status neugroženosti voda za postizanje ekoloških ciljeva, koji ne utiče na pogoršanje statusa tih voda i ne izaziva štete po ekosistem zavisne od tih voda;
- 42) opasne supstance su supstance ili grupe supstanci koje su otrovne, postojane i podložne bioakumuliranju i druge supstance ili grupe supstanci koje ekvivalentno podižu nivo opasnosti utvrđen propisima;
- 43) prioritetne supstance su supstance utvrđene posebnim propisima koje predstavljaju značajan rizik za vodu (akvatičnu) životnu sredinu ili rizik za druge životne sredine zavisne od vodene životne sredine;
- 44) prioritetno opasne supstance su supstance koje su utvrđene posebnim propisima, u skladu sa međunarodnom regulativom;
- 45) zagađivač je svaka supstanca koja može da izazove zagađenje vode i koja je utvrđena posebnim propisima;
- 46) direktno ispuštanje u podzemnu vodu je ispuštanje zagađivača u podzemnu vodu bez filtracije kroz površinske i podzemne slojeve zemljišta;
- 47) zagađivanje podrazumijeva direktno ili indirektno unošenje supstanci ili toplote u vodu, vazduh ili zemlju, koje može štetno djelovati na ljudsko zdravlje ili kvalitet ekosistema direktno zavisnih od vodenih ekosistema, odnosno kojima se oštećuju materijalna dobra ili kojima se umanjuje ili utiče na uobičajeno i drugo legalno korišćenje životne sredine;
- 48) otpadna voda je voda koja je promijenila svoje fizičke, hemijske ili biološke osobine kao rezultat ljudske aktivnosti;
- 49) ekološki status podrazumijeva kvalitet strukture i funkcionisanja vodenog ekosistema neposredno zavisnog od površinske vode, klasifikovanog u skladu sa posebnim propisima;
- 50) dobar ekološki status je status vodnog tijela površinske vode, klasifikovan u skladu sa propisima;
- 51) dobar ekološki potencijal je status jako modifikovanog ili vještačkog vodnog tijela, klasifikovanog u

skladu sa propisima;

52) ekosistemi označavaju akvatične, poluakvatične i kopnene ekosisteme, koji su neposredno ili posredno zavisni od voda;

53) dobar hemijski status površinskih voda označava hemijski status koji je u skladu sa parametrima utvrđenim posebnim propisima za površinske vode, odnosno dostignuto stanje površinskog vodnog tijela u kome koncentracija zagađenja ne prelazi standarde kvaliteta životne sredine;

54) dobar hemijski status podzemne vode je hemijski status podzemnog vodnog tijela koji po kvalitetu ispunjava uslove utvrđene propisima o kvalitetu vode za piće;

55) granična vrijednost emisije je masa izražena kroz nekoliko specifičnih parametara (uključujući i prioritete opasne supstance), kao i nivo emisije koji ne smije biti prekoračen u bilo kom periodu, a koji se utvrđuje na izlazu iz postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, a kod indirektnog ispuštanja u vodu granična vrijednost emisije za postrojenje se određuje tako da efekat prečišćavanja bude takav da garantuje odgovarajući nivo zaštite životne sredine, kao i da ne vodi povećanju nivoa zagađenja;

56) kontrola emisije je kontrola zahtijevanih specifičnih ograničenja emisije (granične vrijednosti emisije, druga specifična ograničenja, uslovi u vezi efekata, prirode i drugih karakteristika emisije i uslova koji na nju utiču);

57) kombinovani pristup označava kontrolu ispuštanja i emisije u površinske vode zasnovanih na "najboljoj raspoloživoj tehnologiji", a u slučaju difuznih uticaja primjenjujući "najbolju praksu" za zaštitu životne sredine

58) vodni resursi su sve površinske i podzemne vode, po količini i kvalitetu;

59) raspoloživi resurs podzemnih voda predstavlja srednji višegodišnji prosjek svih obnovljivih količina podzemnih voda, umanjenih za srednji višegodišnji proticaj potreban za zadovoljavanje ekoloških uslova za površinske vode, u skladu sa posebnim propisom, radi izbjegavanja značajnijeg slabljenja ekološkog statusa tih voda i izbjegavanja značajnije štete na priobalnim ekosistemima;

60) izvor je prostor (izvor, dio rijeke ili jezera, akumulacija ili njen dio i akvifer ili njegov dio) na kome se zahvata ili predviđa zahvatanje vode za korišćenje;

61) zaštićena područja su područja koja se koriste ili su namijenjena za zahvatanje vode za ljudsku potrošnju, u prosječnoj količini većoj od 10 m³/dan ili za snabdijevanje više od 50 stanovnika, uključujući i zone njihove zaštite; namijenjena zaštitu ekonomski značajnih akvatičnih vrsta; namijenjena rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje; podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrata; i područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju;

62) javni vodovod je sistem koji predstavlja skup uzajamno povezanih tehničko - sanitarnih objekata i opreme, izgrađen radi obezbjeđenja sanitarno - higijenski ispravne vode za stanovnike i privredu urbanih naselja;

63) regionalni vodovod je vodovod koji snabdijeva vodom dva ili više naselja na području više opština;

64) lokalni vodovod je vodovod u naselju ili izvan naselja koji služi za snabdijevanje vodom jednog ili grupe stambenih ili privrednih objekata;

65) seoski vodovod je sistem za snabdijevanje vodom za piće seoskog naselja ili njegovog dijela;

66) javna kanalizacija je sistem za prikupljanje, prečišćavanje i ispuštanje otpadnih i atmosferskih voda naselja i privrede u odgovarajuće prijemnike - recipijente;

67) prijemnikom (recipijentom) se smatraju prirodni i vještački vodotoci, jezera, akumulacije, more i zemljište, u koje se ispuštaju otpadne i atmosferske vode;

68) istraživanje podzemnih voda je utvrđivanje geoloških, hidrogeoloških, hidrodinamičkih, hidroloških, fizičko-hemijskih, bioloških i bakterioloških svojstava akvifera i posebnih voda;

69) rječni nanosi (naplavine) su trajni ili privremeni nanosi rijeka i bujica (šljunak, pijesak i sl.), koji se nalaze na vodnom zemljištu;

70) materijal u vodotocima označava šljunak, pijesak, mulj, bilje i druge slične prirodne ili vještačke

materijale;

71) vodni sistem čine funkcionalno povezani prirodni ili vještački vodotoci sa pripadajućim vodnim građevinama (objektima) na određenom prostoru;

72) vodni informacijski sistem je sistem kojim se obezbjeđuje sakupljanje, obrada i distribucija svih potrebnih informacija u oblasti voda i informisanje javnosti;

73) vodne usluge označavaju sve usluge koje se pružaju domaćinstvima i pravnim licima u cilju: zahvatanja, zajažavanja, skladištenja, tretmana i distribucije površinskih i podzemnih voda i sakupljanja i tretmana otpadnih voda koje se potom ispuštaju u recipijent;

74) vodno pravo, u smislu ovog zakona, je pravo na posebnu upotrebu, odnosno korišćenje vode i vodnog dobra ili rječnih nanosa.

Član 9 stav 2 alineja 2

Vodno zemljište iz stava 1 ovog člana obuhvata:

- osnovno korito tekućih voda, uključujući ostrva i obale, do izrazite geomorfološke promjene.

Određivanje granica vodnog dobra

Član 11 st. 1 i 2

Granice vodnog dobra utvrđuje nadležni organ uprave, odnosno nadležni organ lokalne uprave.

Oznake i granice vodnog dobra na predlog nadležnog organa iz stava 1 ovog člana, upisuju se u katastar nepokretnosti.

Član 15 stav 3

Pravo na posebnu upotrebu javnog vodnog dobra stiče se u skladu sa zakonom na osnovu ugovora o koncesiji, vodne dozvole ili saglasnosti nadležnog organa.

Vodna područja rječnog sliva

Član 21

Radi obezbjeđenja cjelovitog upravljanja vodama, uz uvažavanje hidrografskih karakteristika, jedinstvenosti i povezanosti vodnog režima, na teritoriji Republike određuju se vodna područja rječnog sliva, kao osnovne jedinice za upravljanje vodama, i to:

1) Vodno područje Crnomorskog sliva, koje obuhvata slivove: Ibra, Lima, Čehotine, Tare i Pive, sa pripadajućim podzemnim vodama;

2) Vodno područje Jadranskog sliva, koje obuhvata slivove: Zete, Morače, Skadarskog jezera, Bojane, Trebišnjice i vodotoke područja Crnogorskog primorja, koji se direktno ulivaju u Jadransko more, sa pripadajućim podzemnim i priobalnim morskim vodama.

Naziv potpoglavlja 3

3. NACIONALNI PROGRAM I PLANOVI UPRAVLJANJA VODAMA

Vodna osnova Crne Gore

Član 23

Dugoročni nacionalni program upravljanja vodama utvrđuje se vodnom osnovom Republike (u daljem tekstu: vodna osnova).

Vodna osnova naročito sadrži:

- 1) ocjenu stanja vodnih resursa i vodnog režima (raspored, zalihe i karakteristike voda) u Republici;
- 2) prikaz i ocjenu postojećeg stanja vodnih objekata i sistema;
- 3) ciljeve održivog razvoja i upravljanja vodama, a naročito uređenje voda, postizanje dobrog statusa voda, korišćenje i upotrebu voda i rokove za njihovo postizanje;
- 4) uslove u oblasti pravnih i organizacionih rješenja u oblasti voda;
- 5) potrebe za vodom u svim područjima života i rada u Republici i mogućnost obezbjeđenja dovoljnih količina vode odgovarajućeg kvaliteta za različite namjene;
- 6) analizu i mjere za prevazilaženje sukoba interesa u domenu korišćenja, uređenja i zaštite voda i vodnog zemljišta;
- 7) mjere neophodne za očuvanje prirodne ravnoteže voda, odnosno mjere neophodne za njeno ponovno uspostavljanje i unaprjeđenje;
- 8) strategiju i uslove za održavanje i unaprjeđenje vodnog režima, u cilju podsticanja jedinstvenog i usklađenog razvoja vodne djelatnosti na cijeloj teritoriji Republike;
- 9) prioritete za postizanje ciljeva u upravljanju vodama i unaprjeđenju vodnog režima, u skladu sa održivim razvojem;
- 10) osnove za plan korišćenja voda;
- 11) osnove za plan zaštite voda, kojima se utvrđuje strategija zaštite voda od zagađivanja;
- 12) osnove za plan zaštite od štetnog dejstva voda;
- 13) vodni bilans;
- 14) smjernice za međunarodnu saradnju i izvršavanje međunarodnih sporazuma u oblasti upravljanja vodama;
- 15) procjenu i izvore potrebnih sredstava za postizanje ciljeva iz tačke 3 ovog stava;
- 16) osnovne odrednice monitoringa i informacionog sistema za upravljanje vodama na području Republike;
- 17) druge smjernice od značaja za upravljanje vodama i potrebe vodnog režima.

Vodnu osnovu donosi Vlada, na predlog Ministarstva.

Vodna osnova se obavezno preispituje po isteku deset godina od dana njenog donošenja, odnosno preispitivanja.

Planovi upravljanja vodama i programi mjera koji se donose na osnovu ovog zakona moraju biti u skladu sa vodnom osnovom.

Plan upravljanja vodama na vodnom području rječnog sliva ili na njegovom dijelu

Član 24 st. 1, 2, 3 tačka 12) i stav 4

Planom upravljanja vodama određuju se elementi upravljanja vodama na vodnom području rječnog sliva.

Plan upravljanja vodama može se donijeti i za rječne slivove iz člana 21 ovog zakona, kao djelove vodnog područja rječnog sliva.

Plan upravljanja vodama naročito sadrži:

- 12) prikaz, dinamiku i način obezbjeđenja sredstava za realizaciju predviđenih mjera;
- Vodno tijelo površinske vode određuje se kao vještačko ili jako modifikovano, u skladu sa propisom iz člana 75 stav 6 ovog zakona.

Član 25 stav 2

Stručnu pripremu planova upravljanja vodama za vodna područja i rječne slivove vrši nadležni organ uprave.

Odstupanja Član 27

Ako se u toku realizacije plana upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona utvrdi da se, zbog fizičkih ili hemijskih promjena vodnog tijela usljed ljudskih aktivnosti ili kao posledica prirodnih okolnosti, odnosno više sile, za pojedina vodna tijela ne mogu u planiranom roku i na planirani način ostvariti ciljevi utvrđeni za postizanje dobrog statusa ili dobrog ekološkog potencijala, Vlada će naložiti da:

- 1) se ispituju mogući uzroci koji su onemogućili ostvarivanje planiranih ciljeva;
- 2) nadležni organi preispitaju dozvole i licence izdate u skladu sa ovim zakonom;
- 3) se razmotre planirani monitoring i lista primarnih ciljeva iz člana 24 stav 3 tač. 4 i 5 ovog zakona i predlože njihove izmjene;
- 4) se pripreme dodatne mjere za postizanje planiranih ciljeva.

Po sprovedenom postupku iz stava 1 ovog člana, Vlada može za pojedina vodna tijela odrediti da se:

- 1) produži rok za postizanje planiranih ciljeva, bez pogoršanja postojećeg statusa;
- 2) odstupi od planiranih ciljeva;
- 3) privremeno odloži ostvarivanje dobrog statusa ili dobrog ekološkog potencijala, u slučaju: prirodnih uzroka ili više sile, pojave ekstremne poplave ili produžene suše ili akcidentnih okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti;
- 4) odustane od dodatnih mjera, kada ocijeni da se planirani ciljevi neće moći ostvariti zbog izmjena fizičkih karakteristika površinskih voda ili promjene nivoa podzemnih voda ili novih aktivnosti u skladu sa održivim upravljanjem vodama.

Mjere iz stava 2 ovog člana utvrđuju se i preduzimaju u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine i njima se ne smije ugroziti postizanje ciljeva koji se odnose na dobar status ili dobar ekološki potencijal voda u drugim vodnim tijelima unutar istog vodnog područja ili sliva.

Uslovi za preduzimanje mjera iz stava 2 ovog člana bliže se utvrđuju planom upravljanja vodama.

Član 28 stav 1

Ako se sprovođenje vodne osnove ne može obezbijediti planovima upravljanja vodama iz člana 24 ovog zakona, Vlada, na predlog Ministarstva, za pojedine kategorije vodotoka ili za pojedina pitanja upravljanja vodama, donosi poseban plan upravljanja vodama.

Član 30 st. 2 i 5

Nadležni organ uprave dužan je da pisanim putem obavijesti Savjet za vode, a preko javnih medija zainteresovana lica i širu javnost, o početku pripreme plana upravljanja vodama.

Nadležni organ uprave dužan je da objavi nacrt plana upravljanja vodama u najmanje jednom štampanom javnom mediju koji se distribuira na čitavoj teritoriji Republike, najkasnije godinu dana prije početka perioda za koji se plan donosi. Nacrt plana se na uvid javnosti izlaže u prostorijama nadležnog organa uprave, a na zahtjev zainteresovanog lica se omogućava uvid u dokumentacione osnove i podloge korišćene za izradu nacrta plana.

Član 31 stav 1

Lica iz člana 30 stav 1 ovog zakona mogu pisane primjedbe, predloge i sugestije na dokumenta iz člana 30 st. 3, 4 i 5 ovog zakona dostavljati nadležnom organu uprave, u roku od šest mjeseci, a na poseban plan upravljanja vodama u roku od mjesec dana od dana objavljivanja.

Član 32

Radi ostvarivanja ciljeva zaštite životne sredine utvrđenih čl. 73 i 74 ovog zakona, vodnom osnovom i planovima upravljanja vodama na vodnim područjima, Vlada, na predlog Ministarstva za svako vodno područje donosi program mjera.

Programom iz stava 1 ovog člana određuju se, naročito, mjere:

- 1) za zaštitu voda - utvrđene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona (iz oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, poljoprivrede, ribarstva i dr.);
- 2) za uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda (koje se odnose na očuvanje vodnih količina, poboljšanje hidromorfoloških uslova u vodotoku u cilju postizanja dobrog ekološkog statusa i dobrog ekološkog potencijala, zaštitu od poplava, erozije i bujica, odvodnjavanje, određivanje potrebnog obima izgradnje vodnih objekata), uključujući i prioritete njihove realizacije;
- 3) koje se odnose na korišćenje voda (uslovi korišćenja, racionalno i održivo korišćenje, kao i povraćaj troškova korišćenja voda).

Pored mjera iz stava 2 ovog člana, program mjera može da sadrži i dopunske mjere, ukoliko su one potrebne za dostizanje dobrog statusa voda (smanjenje nepovoljnog uticaja na vode, podsticanje adekvatnog korišćenja, edukacija stanovništva, naučno-istraživački rad).

Preispitivanje i, po potrebi, dopunu programa mjera Vlada vrši svakih šest godina.

Stručnu pripremu programa mjera iz st. 1 i 2 ovog člana vrši nadležni organ uprave.

Primjena mjera iz stava 1 ovog člana ne smije uticati na povećanje zagađenja morske vode.

Član 37

Vodni objekti iz člana 35 ovog zakona, odnosno pojedini njihovi djelovi, od čijeg pravilnog funkcionisanja zavisi bezbjednost ljudi i imovine, moraju biti atestirani od strane ovlašćenih institucija pri puštanju u pogon i u propisanim rokovima tokom upotrebe, u skladu sa propisom koji donosi Ministarstvo.

Član 49

Voda koja služi ili je namijenjena za piće ili za proizvodnju i preradu životnih namirnica i sanitarno-higijenske potrebe mora, u pogledu kvaliteta, ispunjavati uslove utvrđene propisima.

Član 51

Preduzeće za vodovod i kanalizaciju dužno je da:

- 1) postavi uređaje i obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode i ispitivanje kvaliteta vode na vodozahvatu;
- 2) preduzima mjere za obezbjeđenje zdravstvene ispravnosti vode za piće;
- 3) preduzima mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja.

Podatke o izvršenim poslovima iz stava 1 ovog člana preduzeće za vodovod i kanalizaciju dostavlja periodično nadležnom organu uprave radi vođenja evidencije u informacionom sistemu.

Način i postupak mjerenja količina vode iz stava 1 tačka 1 ovog člana bliže se utvrđuje propisom koji

donosi Ministarstvo.

Propis o vrsti, načinu i obimu ispitivanja kvaliteta vode donosi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.

Član 52 stav 1

Ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje i kupanje vrši se na vodozahvatima, odnosno kupalištima, prema godišnjem programu koji donosi Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i zaštite životne sredine.

Obezbjedenje garantovanog minimuma

Član 54

Prilikom zahvatanja površinskih voda mora se nizvodno od zahvata obezbijediti garantovani minimum. Ministarstvo donosi propis kojim se bliže utvrđuje način određivanja garantovanog minimuma, uzimajući u obzir potrebe obezbjeđivanja dobrog statusa voda.

Član 72 stav 3

Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom, ograničavanjem i sprječavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materija, propisivanjem, nalaganjem i preduzimanjem drugih mjera za očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda.

Ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine

Član 73

Ciljevi zaštite voda u oblasti zaštite životne sredine su:

1) za površinske vode:

- sprječavanje pogoršanja statusa svih površinskih voda;
- zaštita, unaprjeđenje i obnavljanje svih površinskih voda;
- ostvarivanje dobrog statusa voda za vještačka i jako izmijenjena vodna tijela;
- zaštita i unaprjeđivanje svih vještačkih i jako izmijenjenih vodnih tijela, u cilju ostvarivanja dobrog ekološkog potencijala i dobrog hemijskog statusa površinskih voda;
- ubrzana redukcija (smanjenje) zagađenja prioritetnim supstancama, kao i prekid ili postepeno ukidanje ispuštanja, emisije i gubitaka prioritetno opasnih supstanci;

2) za podzemne vode:

- prevencija ili ograničenje unošenja zagađenja u podzemne vode i sprječavanje pogoršanja statusa svih vodnih tijela podzemnih voda;
- zaštita, unaprjeđenje i obnavljanje svih podzemnih voda i ostvarivanje ravnoteže zahvatanja i nadoknađivanja podzemnih voda (zaštita od prekomjerne eksploatacije), u cilju osiguranja dobrog statusa podzemnih voda;
- smanjenje značajnijeg povećanja koncentracije zagađenja koje je rezultat uticaja aktivnosti čovjeka radi progresivnog umanjivanja zagađivanja podzemne vode;

3) za zaštićena područja:

- usaglašavanje sa utvrđenim standardima i ciljevima za pojedina zaštićena područja.

Kada je opštim aktom utvrđeno više ciljeva iz stava 1 ovog člana, primjenjivaće se mjere određene za ostvarivanje najvišeg postavljenog cilja.

Član 74 stav 1 alineja 1

Zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:

- organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih supstanci-materija, zabranom stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji supstitucija ekološki pogodnijih proizvoda i dr.;

Klasifikacija i kategorizacija površinskih voda

Član 75

Radi zaštite i unaprjeđenja kvaliteta površinskih voda vrši se klasifikacija voda i kategorizacija vodnih tijela površinskih voda.

Klasifikacijom voda vrši se opšta podjela voda u klase i određuju osnovni pokazatelji i granice njihovih dozvoljenih vrijednosti za pojedine namjene.

Klasifikacija voda iz stava 2 ovog člana vrši se u odnosu na njihov ekološki i hemijski status i ekološki potencijal.

Kategorizacijom vodnih tijela površinskih voda vrši se njihovo razvrstavanje, prema kvalitetu koji treba da se održi ili obezbijedi za postizanje dobrog statusa voda.

Kategorije vodnih tijela površinskih voda, utvrđene u skladu sa stavom 4 ovog člana, iskazuju se u planovima upravljanja vodama.

Klasifikacija voda i kategorizacija vodnih tijela površinskih voda, na predlog Ministarstva, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, utvrđuje se propisom Vlade.

Klasifikacija i kategorizacija podzemnih voda

Član 76

Radi zaštite i unaprjeđenja kvaliteta podzemnih voda vrši se klasifikacija i kategorizacija vodnih tijela podzemnih voda u odnosu na njihov kvantitativni i hemijski status.

Klasifikacija voda i kategorizacija podzemnih voda, na predlog Ministarstva, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministarstva nadležnog za geološke poslove, utvrđuje se propisom Vlade.

Kategorije podzemnih voda, utvrđene u skladu sa stavom 2 ovog člana, iskazuju se u planovima upravljanja vodama.

Član 77 st. 2 i 3

Plan zaštite voda od zagađivanja izrađuje se na osnovu izvršene klasifikacije i kategorizacije voda iz čl. 75 i 76 ovog zakona i strategije zaštite voda od zagađivanja utvrđene vodnom osnovom.

Plan zaštite voda od zagađivanja, naročito, sadrži: mjere za sprječavanje ili ograničavanje unošenja u vode opasnih i štetnih supstanci-materija, mjere za sprječavanje i odlaganje otpadnih i drugih materija na područjima na kojima mogu uticati na pogoršanje kvaliteta voda, mjere za prečišćavanje zagađenih voda, mjere za sprječavanje uticaja rasutih zagađivača, mjere zaštite vodenih ekosistema i drugih ekosistema koji neposredno zavise od vodenih ekosistema, način sprovođenja interventnih mjera u određenim slučajevima zagađivanja, organe, privredna i druga pravna lica, ustanove i preduzetnike koji su dužni da sprovode pojedine mjere i radove, rokove za smanjenje zagađivanja vode, odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa sprovođenjem zaštite voda, plan izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda, sa pratećim uređajima, za najmanje 2000 ekvivalentnih stanovnika, mjere kontrole

kvaliteta zagađivanja vode kombinovanim pristupom za tačkaste i difuzne izvore zagađivanja i druge mjere potrebne za zaštitu i unaprjeđenje kvaliteta voda.

Član 79 stav 1 tač. 1 i 4

Radi zaštite kvaliteta voda zabranjeno je:

- 1) unošenje u površinske i podzemne vode opasnih i štetnih supstanci-materija koje mogu dovesti do pogoršanja trenutnog stanja, odnosno prekoračenja propisanih vrijednosti kvaliteta vode;
- 4) ispuštanje u javnu kanalizaciju otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne supstance-materije:
 - iznad propisanih vrijednosti,
 - koje mogu štetno djelovati na mogućnost prečišćavanja voda iz kanalizacije,
 - koje mogu oštetiti kanalizacioni sistem i postrojenje za prečišćavanje voda,
 - koje mogu negativno uticati na zdravlje zaposlenih koji održavaju kanalizacioni sistem;

Obaveza prečišćavanja otpadnih voda

Član 80

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu dužan je da te materije, prije ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili drugi prijemnik, djelimično ili potpuno odstrani u skladu sa zakonom.

Privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadnu vodu neposredno u prijemnik dužan je da obezbijedi prečišćavanje otpadnih voda do nivoa koji odgovara propisima o efluentima (emisiji).

Radi obezbjeđenja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenog propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona, privredno društvo, drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji ispušta otpadnu vodu u javnu kanalizaciju dužan je da izgradi i održava uređaje za prečišćavanje otpadnih voda.

Radi obezbjeđenja prečišćavanja otpadnih voda do stepena utvrđenog propisom iz člana 79 stav 2 ovog zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je da godišnje ulaže sredstva u izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata za prečišćavanja otpadnih voda, sa pratećim uređajima, do nivoa predviđenog planom izgradnje objekata za prečišćavanje otpadnih voda za najmanje 2000 ekvivalentnih stanovnika.

Član 82 stav 3

Bliži propis o uslovima iz stava 2 ovog člana donosi Ministarstvo.

Sistematsko praćenje kvaliteta vode

Član 83

Radi praćenja stanja kvaliteta voda u odnosu na izvršenu klasifikaciju i kategorizaciju iz čl. 75 i 76 ovog zakona, vrši se sistematsko ispitivanje kvaliteta i kvantiteta voda na profilima površinskih i podzemnih voda i zaštićenih područja utvrđenim godišnjim programom sistematskog ispitivanja kvaliteta vode. Sistematsko ispitivanje iz stava 1 ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove.

Organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove dužan je da omogući korišćenje rezultata iz stava 1 ovog člana svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, bez naknade.

Organ državne uprave nadležan za hidrometeorološke poslove sastavlja godišnji izvještaj o stanju i promjenama kvaliteta voda i dostavlja ga najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu Ministarstvu, nadležnom organu uprave, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu

nadležnom za poslove zaštite životne sredine i ministarstvu nadležnom za geološke poslove. Sistematsko ispitivanje kvaliteta voda vrši se prema godišnjem programu koji donosi Ministarstvo. Program iz stava 5 ovog člana, naročito sadrži:

- 1) broj i položaj mjernih profila;
- 2) način i postupak ispitivanja kvaliteta voda;
- 3) broj, obim i uslove u kojima se vrši ispitivanje;
- 4) sadržinu izvještaja o utvrđenom kvalitetu voda.

Član 85 st. 1 i 2

Pravna lica mogu da vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih, hidroloških, mikrobioloških, hidrobioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, ako ispunjavaju uslove u pogledu kadra, opreme, prostorija i druge propisane uslove, imaju akreditaciju za tu vrstu poslova i ako su upisana u odgovarajući registar.

Ministarstvo, uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, bliže utvrđuje uslove koje moraju da ispunjavaju pravna lica iz stava 1 ovog člana.

Član 87 stav 1

Radi zaštite voda od uticaja zagađenja, zabranjeno je sa obalnog pojasa ili u zoni izvorišta ispuštati: mineralna ulja koja direktno ili indirektno dospijevaju u vode i mineralna ulja koja potiču od bilo kog uređaja za prebacivanje na plovni objekat ili sa njega, kao i druge materije koje direktno potiču ili su vezane za istraživanje, iskorišćavanje i preradu na obalnom pojasu, a koje direktno ili indirektno mogu dospjeti u vode.

Član 95 stav 1

Za obezbjeđenje zaštite od štetnog dejstva voda utvrđuje se područje koje je ugroženo usljed:

Poplavna područja

Član 96

Poplavna područja, u smislu ovog zakona, su vodna zemljišta i druga zemljišta na koja se voda ponekad prelijeva izvan vodnog zemljišta, usljed posebnih uslova.

Poplavna područja na vodama od značaja za Republiku utvrđuje Ministarstvo, a na vodama od lokalnog značaja nadležni organ lokalne uprave, uz prethodno mišljenje nadležnog organa uprave.

Poplavna područja iz stava 1 ovog člana utvrđuju se u zavisnosti od stepena vjerovatnoće da dođe do štetnog djelovanja voda, broja potencijalno ugroženih stanovnika i razmjera moguće štete na objektima, zemljištu i imovini.

Granice poplavnih područja se ucrtavaju na odgovarajućim topografskim podlogama i u planovima prostornog uređenja, a katastarske parcele u tim zonama se vode u informacionom sistemu i posebno označavaju u katastru nepokretnosti.

Razvrstavanje vodnih područja u klase
Član 97

Zemljišta na poplavnom području razvrstavaju se u klase u odnosu na stepen ugroženosti (zone rizika). Osnov za razvrstavanje predstavljaju karte plavnih zona, sa utvrđenim granicama plavljenja za velike vode različitog povratnog perioda.

Ministarstvo, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove prostornog planiranja, propisuje metodologiju i kriterijume za određivanje ugroženih područja i metodologiju za način razvrstavanja u klase prema stepenu ugroženosti (zone rizika).

Član 101 stav 4

Pravna lica iz stava 1 ovog člana dužna su da dostavljaju organu državne uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i glavnom rukovodiocu zaštite od štetnog dejstva voda podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionih basena jedanput nedjeljno, a u periodu redovne i vanredne odbrane od poplava svakodnevno.

Član 104 stav 3

Bliži propis o izgradnji i održavanju vodnih objekata i izvođenju radova na zaštiti od erozije i bujica donosi Ministarstvo.

Član 115 stav 1 tač. 14 i 19

Objekti i radovi iz člana 114 stav 1 ovog zakona, za koje se moraju pribaviti vodni uslovi, su:

14) magistralni naftovodi i gasovodi i podzemna i nadzemna skladišta za naftu i njene derivate i druge opasne materije, uključujući stanice i postrojenja za skladištenje i pretakanje goriva motornih vozila;
19) eksploatacija i deponovanje na vodnom zemljištu rječnih nanosa, šljunka, pijeska, kamena i drugog materijala iz korita vodotoka, sprudova, rječnih aluviona i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i vještačkih akumulacija, mora i na područjima ugroženim od erozije, kao i eksploatacija gline za industrijsku proizvodnju opeke i crijepa, treseta za hortikulturu i otvaranje kamenoloma za građevinarstvo, uključujući i rekultivaciju eksploatacionog polja i neposredne okoline po završenoj eksploataciji;

Član 117 stav 4

Vodne uslove za objekte i radove iz člana 115 stav 1 tačka 35 ovog zakona izdaje nadležni organ uprave za objekte na vodnom dobru od značaja za Crnu Goru za čiju izgradnju je potrebna koncesija ili sticanje imovinskog prava u skladu sa zakonom kojim je uređena državna imovina.

Član 134 stav 1 tač. 8 i 9

Predmet koncesije na javnom vodnom dobru može biti:

8) uzgoj ribe, školjki i rakova u privredne i druge svrhe;

9) eksploatacija rječnih nanosa, ako je procijenjena količina nanosa na ležištu veća od 100 m³.

Član 141 stav 1 tač.2, 7 i 9

Radi očuvanja i održavanja prirodnih i vještačkih vodnih tijela i zaštitnih i drugih vodnih objekata, sprječavanja pogoršanja vodnog režima, obezbjeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja zaštite od štetnog dejstva voda, kao i zaštite životne sredine, zabranjeno je:

2) na vodnom zemljištu:

- a) graditi stalne i privremene objekte kojima se smanjuje propusna moć korita,
- b) odlagati čvrsti otpad i opasan i štetan materijal,
- v) skladištiti drvo i drugi čvrsti materijal na način kojim se remete uslovi prolaska velikih voda,
- g) vršiti eksploataciju rječnih nanosa bez propisane saglasnosti,
- d) vršiti druge radnje, osim u slučaju:

- izgradnje objekata javne infrastrukture u skladu sa ovim ili posebnim zakonom;
 - sprovođenja mjera očuvanja prirodnih vrijednosti;
 - izgradnje objekata, u skladu sa ovim zakonom, za korišćenje voda, regulaciju vodotoka, obezbjeđenje bezbjedne plovidbe i zaštitnih mjera na prirodnim kupalištima;
 - izgradnje objekata za zaštitu voda od zagađenja i izgradnje objekata namijenjenih odbrani države;
 - formiranja privremenih deponija šljunka i pijeska na način kojim se ne remeti prolazak velikih voda, na udaljenosti od najmanje 30 m od nebranjene nožice nasipa;
 - preduzimanja radnji radi zaštite ljudi, životinja i imovine;
- 7) bez vodoprivredne saglasnosti mijenjati pravac i jačinu toka površinske vode koja prirodno protiče ili otiče sa vodnog zemljišta koje je u svojini privatnog lica;
- 9) unositi čvrsti otpad i druge materijale u vodotoke, akumulacije, retenzije, melioracione i druge kanale, ispuštati zagađene vode ili druge materije i vršiti radove, uključujući i vađenje materijala, kojima se može oštetiti korito i obala prirodnog i vještačkog vodotoka, uticati na promjenu njegove trase, nivo vode, količinu i kvalitet vode, ugroziti stabilnost zaštitnih i drugih objekata ili otežati održavanje vodnog sistema;

Savjet za vode Član 152

Radi davanja predloga za odlučivanje o stručnim pitanjima i za stručnu pomoć u postupku donošenja odluka i pripreme propisa iz oblasti voda osniva se Savjet za vode.

Savjet za vode naročito:

- 1) daje mišljenja na predloge zakona i drugih propisa kojima se uređuju pitanja upravljanja vodama;
 - 2) daje mišljenje na strateška rješenja u nacionalnom programu i planovima upravljanja vodama;
 - 3) učestvuje u javnoj raspravi u fazi pripreme plana upravljanja vodama;
 - 4) prati realizaciju nacionalnog programa i planova upravljanja vodama;
 - 5) daje predloge za poboljšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja;
 - 6) daje predloge za edukaciju javnosti o značaju vode kao prirodnog javnog dobra, o potrebi racionalizacije potrošnje vode i zaštite vode i ulozi vodnih objekata u obezbjeđenju usluga;
 - 7) daje predloge od značaja za unaprjeđenje stanja u oblasti voda.
- U vršenju poslova iz stava 2 ovog člana Savjet ostvaruje saradnju sa Ministarstvom i nadležnim organom uprave.

Sastav i način rada Savjeta Član 153

Savjet za vode osniva Vlada.

Savjet za vode ima predsjednika i 10 članova koje, na predlog Ministarstva, imenuje Vlada.

Članovi Savjeta za vode imenuju se na period od četiri godine.

Članovi Savjeta za vode imenuju se iz reda istaknutih javnih, naučnih i stručnih radnika iz oblasti voda, privrede i finansija; jedinica lokalne samouprave; vlasnika, odnosno korisnika vodnog prava; korisnika usluga; nevladinih organizacija iz oblasti voda i zaštite životne sredine, kao i naučnih i stručnih institucija od značaja za održivo upravljanje vodnim resursima, u skladu sa aktom o imenovanju Savjeta.

Rad Savjeta za vode je javan.

Organizacija Savjeta za vode bliže se uređuje poslovníkom Savjeta.

Savjet za vode donosi poslovnik o svom radu.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Ministarstvo.

Savjet podnosi Vladi izvještaj o svom radu, najmanje jedanput godišnje.

Sredstva za rad Savjeta obezbjeđuju se u budžetu Republike.

Međunarodna saradnja

Član 157

Potrebe i interesi Republike u oblasti upravljanja prekograničnim vodnim resursima na slivovima utvrđenim ovim zakonom ostvaruju se odgovarajućom međunarodnom saradnjom.

Međunarodna saradnja realizuje se u skladu sa dugoročnim, odnosno kratkoročnim strateškim opredjeljenjima koje utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.

Član 159 stav 5

Podaci vodnog informacionog sistema su javni.

Član 161 stav 2

Poslove inspeksijskog nadzora, iz stava 1 ovog člana, u okviru svoje nadležnosti, u oblasti upravljanja vodama i vodnog dobra, vrši Ministarstvo preko inspektora za vode, u skladu sa zakonom.

Član 162 stav 1 tačka 8

Inspektor za vode vrši, naročito, nadzor:

8) poštovanja propisanog vodnog režima u pogledu obezbjeđenja garantovanog minimalnog proticaja nizvodno od zahvata vode.

Član 163 stav 1 tačka 5

Kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis ili da se ne poštuju standardi i normativi, inspektor za vode je obavezan da, pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor, preduzme i sljedeće upravne mjere i radnje:

5) zabrani rad, odnosno obavljanje djelatnosti pravnim licima ili preduzetnicima, kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne i štetne materije u količinama većim od dozvoljenih, dok se količine tih materija ne smanje ispod dozvoljenih granica;

Član 164 stav 1 tač. 2, 3, 8 i 9 i stav 2

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) vodne objekte iz člana 35 ovog zakona, odnosno pojedine njihove djelove od čijeg pravilnog funkcionisanja zavisi bezbjednost ljudi i imovine ne atestira od strane ovlašćenih institucija pri njihovom puštanju u pogon i u propisanim rokovima tokom upotrebe (član 37);
- 2) ne vrši ispitivanje kvaliteta vode za vodosnabdijevanje prema godišnjem programu Ministarstva (član 51 stav 1 tačka 1 u vezi sa članom 52 stav 1);
- 3) prilikom zahvatanja površinskih voda nizvodno od zahvata ne obezbijedi garantovani minimum u skladu sa propisom iz člana 54 stav 2 ovog zakona (član 54 stav 1);
- 8) sa obalnog pojasa ili u zoni izvorišta ispušta: mineralna ulja koja direktno ili indirektno dospijevaju u vode; mineralna ulja koja potiču od bilo kog uređaja za prebacivanje na plovni objekat ili sa njega ili druge materije koje direktno potiču ili su vezane za istraživanje, iskorišćavanje i preradu na obalnom pojasu, a koje mogu direktno ili indirektno dospjeti u vode (član 87 stav 1);
- 9) za pristaništa i luke ne postavi potrebne uređaje za preuzimanje otpadnih mineralnih ulja, uljnih smješa, otpadnih voda i drugih otpadnih materija sa plovnih objekata, u skladu sa zakonom (član 88 stav 1);

Novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 i 17 ovog člana.

Član 165 stav 1 tačka 6, 12a, 13, 15, 16, 19 , stav 2, 4 i 5

Novčanom kaznom od 1.200 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 6) ne postavi uređaje i ne obezbijedi stalno i sistematsko registrovanje količina vode; ne preduzima mjere za obezbjeđenje tehničke ispravnosti uređaja za stalno i sistematsko registrovanje i ispitivanje kvantiteta i kvaliteta vode ili podatke o tome ne dostavlja periodično nadležnom organu uprave radi vođenja evidencije u informacionom sistemu (član 51 st. 1 i 2);
 - 12a) izvrši neku od zabranjenih radnji iz člana 79 stav 1 ovog zakona;
 - 13) prilikom ispuštanja ili odlaganja materije dovede do neposredne opasnosti od zagađenja površinske ili podzemne vode, a ne preduzme mjere potrebne za sprječavanje, smanjenje i sanaciju zagađenja voda, ne planira sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje ili ne nadoknadi pričinjenu štetu (član 81 stav 1);
 - 15) ne omogući korišćenje rezultata sistematskog ispitivanja kvaliteta i kvantiteta voda svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, bez naknade (član 83 stav 3);
 - 16) ne sastavi godišnji izvještaj o stanju i promjenama kvaliteta voda ili ne dostavi ga, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu, nadležnom organu uprave, ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i ministarstvu nadležnom za geološke poslove (član 83 stav 4);
 - 19) ne dostavlja organu državne uprave nadležnom za hidrometeorološke poslove i glavnom rukovodiocu za zaštitu od štetnog dejstva voda podatke o stanju i stepenu napunjenosti akumulacionog basena jedanput nedeljno, a u periodu redovne odbrane od poplava svakodnevno (član 101 stav 4);
- Novčanom kaznom od 200 eura do 800 eura kazniće se za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a), 16b), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 i 33 ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, a fizičko lice za prekršaj iz stava 1 tač. 1, 10, 12a), 14, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 ovog člana.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 7, 17, 24, 25, 31 i 32 ovog člana može se naplatiti novčana kazna na licu mjesta u iznosu od 500 eura za pravno lice, a za preduzetnika u iznosu od 250 eura.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 17, 31 i 32 ovog člana može se naplatiti novčana kazna na licu mjesta u iznosu od 100 eura za fizičko lice.

Član 166

Novčanom kaznom od 150 eura do 600 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako na erozivnom području na zaštitnim objektima ne izvodi manje zaštitne radove u skladu sa zakonom (član 104 stav 2). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana ovlašćeno lice fizičkom licu može naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta u iznosu od 100 eura.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MPRR-IU/PZ/14/05
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Water	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Sektor za vodoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Velizar Vojinović, pomoćnik ministra za vodoprivredu 020 482 108, velizar.vojinovic@mpr.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Zorica Đuranović 020 482 261, zorica.djuranovic@mpr.gov.me Dragana Đukić 020 482 260, dragana.djukic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma i organ lokalne uprave u okviru utvrđenih nadležnosti	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII Politike saradnje, član 111 Životna sredina		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	27 Životna sredina; 2. Planovi i potrebe; 2.2 Zakonodavni okvir, C) Kvalitet voda	
- Rok za donošenje propisa	2014/IV kvartal	
- Napomena	/	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		

Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32000L0060

Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ od 23. oktobra 2000. o uspostavljanju okvira za djelovanje zajednice u oblasti politike voda / Directive 2000/60/EZ of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, OJ L 327, 22.12.2000

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32008L0105

Direktiva 2008/105/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, o izmjenama i dopunama i naknadnom ukidanju Direktiva Savjeta 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjenama Direktive 2999/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta / Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ and amending Directive 2000/60/EZ of the European Parliament and of the Council, OJ L 348, 24.12.2008

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32007L0060

Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava / Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks, OJ L 288, 6.11.2007

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

31991L0676

Direktiva Savjeta od 12. decembra 1991. koja se odnosi na zaštitu voda od zagađivanja uzrokovanog nitrata iz poljoprivrednih izvora (91/676/EEZ)/Council Directive 91/676/EEZ of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources, OJ L 375, 31.12.1991

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

31991L0271

Direktiva Savjeta 91/271/EEZ od 21. maja 1991.godine koja se odnosi na prečišćavanje urbanih otpadnih voda / Council Directive 91/271/EEZ of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment, OJ L 135, 30.5.1991

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32006L0007

Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006.godine o upravljanju kvalitetom voda za kupanje, o ukidanju Direktive 76/160/EEZ / Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEZ, OJ L 64, 4.3.2006

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32006L0118

Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. o zaštiti podzemnih voda od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta / Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration, OJ L 372, 27.12.2006

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

32009L0090

Direktiva 2009/90/EC koja utvrđuje, prema Direktivi 2000/60/EZ, tehničke specifikacije za hemijske analize i monitoring statusa vode/ Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status, OJ L 201, 1.8.2009

Djelimično usklađeno / Partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Potpuna usklađenost s Direktivom 2000/60/EZ će se postići donošenjem Planova upravljanja vodama i unaprjeđenjem sistema monitoringa (rok: III kvartal 2021), kao i donošenjem podzakonskog akta o standardu kvaliteta voda i kriterijumima za utvrđivanje statusa voda (rok: IV kvartal 2016).



Potpuna usklađenost s Direktivom 2008/105/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o standardu kvaliteta voda i kriterijumima za utvrđivanje statusa voda (rok: IV kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Direktivom 2007/60/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem sadržaju preliminarne procjene rizika od poplava, sadržaju i načinu izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, kao i o sadržaju, načinu pripreme, ažuriranja i implementacije Plana upravljanja rizicima od poplava (rok: IV kvartal 2016).

Potpuna usklađenost s Direktivom 91/676/EEZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za utvrđivanje ranjivih područja, o načinu sprovođenja monitoringa koncentracije nitrata iz poljoprivrednih izvora u slatkim površinskim i podzemnim vodama i monitoringa eutrofikacije slatkih površinskih voda, estuarskih i priobalnih voda (rok: IV kvartal 2016), kao i unaprjeđenjem sistema monitoringa (rok: III kvartal 2021).

Potpuna usklađenost s Direktivom 91/271/EEZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za određivanje osjetljivih područja (rok: IV kvartal 2016); donošenjem podzakonskog akta o o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent (prijemnik) i u javnu kanalizaciju (rok: IV kvartal 2016); donošenjem podzakonskog akta o kriterijumima za utvrđivanje aglomeracija, uslovima i načinu sakupljanja i tretmana otpadnih voda u zavisnosti od veličine aglomeracije i osjetljivosti područja (rok: IV kvartal 2016) i unaprjeđenjem sistema monitoringa (rok: III kvartal 2021).

Potpuna usklađenost s Direktivom 2006/7/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o bližem sadržaju liste voda za kupanje i načinu učešća javnosti u pripremi liste (rok: IV kvartal 2016).

<p>Potpuna usklađenost s Direktivom 2006/118/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o standardima kvaliteta voda i kriterijumima za utvrđivanje statusa voda (rok: IV kvartal 2016); o kriterijumima za utvrđivanje ranjivih područja, o načinu sprovođenja monitoringa koncentracije nitrata iz poljoprivrednih izvora u slatkim površinskim i podzemnim vodama i monitoringa eutrofikacije slatkih površinskih voda, estuarskih i priobalnih voda (rok: IV kvartal 2016); donošenjem Planova upravljanja vodama (rok: III kvartal 2021); donošenjem Programa mjera za svako vodno područje (rok: III kvartal 2021) i unaprjeđenjem sistema monitoringa (rok: III kvartal 2021).</p>	
<p>Potpuna usklađenost s Direktivom 2009/90/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda i o tehničkim specifikacijama za hemijske analize i monitoring statusa voda (rok: IV kvartal 2016).</p>	
<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</p>	
/	
<p>8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</p>	
<p>Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.</p>	/
<p>9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Navedeni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.</p>	
<p>10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama preveden je na engleski jezik.</p>	
<p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p>	
<p>U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama učestvovali su konsultanti iz Slovenije, Borut Šantej i Luka Štravs, angažovani putem Tajaksa.</p>	
<p>Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa</p>	<p>Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija</p>
 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Datum: 12.12.2014.</p>	 <p>Datum:</p>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije